

SONY®

Kućni audio sistem

Priručnik za korištenje

Početak rada

Radnje

Mrežne veze

Dodatne informacije

Rješavanje problema

Mjere opreza/specifikacije

UPOZORENJE

Da biste umanjili rizik od požara, ne prekrivajte ventilacioni otvor uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama, itd. Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog plamena (na primjer upaljenim svijećama).

Da biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite uređaj kapanju ili zapljuskivanju i ne postavljajte na uređaj predmete ispunjene vodom, kao što su vaze.

Budući da se glavni utikač upotrebljava za isključivanje jedinice iz struje, spojite ga u lako dostupnu strujnu utičnicu. Ako primijetite neku nepravilnost u radu uređaja, odmah izvucite glavni utikač iz utičnice za napajanje naizmjeničnom strujom.

Ne postavljajte uređaj u ograničen prostor, kao što je polica za knjige ili ugradbeni ormarić.


Ne izlažite baterije ili uređaje koji sadrže baterije visokim temperaturama, na primjer sunčevoj svjetlosti i vatri.

Uređaj nije isključen iz mreže za napajanje sve dok je povezan s utičnicom za napajanje naizmjeničnom strujom, čak i ako je sam uređaj isključen.

Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je u skladu s ograničenjima navedenim u EMC direktivi gdje se za povezivanje koristi kabl kraći od 3 metra.

OPREZ

Korištenje optičkih instrumenata s ovim proizvodom povećava rizik od oštećenja vida.



Ovaj uređaj je klasifikovan kao LASERSKI proizvod KLASSE 1. Ova oznaka smještena je sa stražnje vanjske strane.

Za korisnike u Australiji

Ovaj uređaj treba montirati i njime treba rukovati uz razmak od najmanje 20 cm i više između radijatora i tijela osobe (izuzimajući ekstremitete: ruke, zglobovi, stopala i članci).

Za korisnike u Evropi

Za priključivanje na host računare i/ili periferne uređaje moraju se koristiti odgovarajuće zaštićeni i uzemljeni kablovi i priključci.

Prekomjerni zvučni pritisak iz malih slušalica ili naglavnih slušalica može izazvati oštećenje sluha.

Napomena za korisnike: Sljedeće informacije vrijede samo za opremu koja se prodaje u zemljama koje primjenjuju direktive EU.

Ovaj proizvod proizveden je u korporaciji Sony ili u ovlaštenoj kompaniji, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Pitanja u vezi s usaglašenošću proizvoda sa propisima Evropske unije treba uputiti ovlaštenom predstavniku na adresu Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Za sva pitanja o servisu ili garanciji pogledajte adrese naznačene u posebnoj servisnoj ili garantnoj listu.

Korporacija Sony izjavljuje da je uređaj u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim pravilima Direktive 1999/5/EC. Za informacije pristupite sljedećem URL-u: <http://www.compliance.sony.de/>





**Odlaganje
stare električne
i elektroničke
opreme
(primjenjivo
u Europskoj**

**uniji i drugim europskim
državama s odvojenim
sustavima za prikupljanje
otpada)**

Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom pakovanju znači da se uređaj ne smije tretirati kao kućni otpad. Zapravo, uređaj treba odložiti na odgovarajuće mjesto za reciklažu električne i elektroničke opreme. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete u sprečavanju potencijalnih negativnih posljedica na okruženje i ljudsko zdravlje, koje mogu nastati zbog neadekvatnog odlaganja ovog proizvoda. Recikliranjem materijala pomaže se očuvanju prirodnih resursa. Za više informacija o recikliranju ovog proizvoda obratite se gradskoj upravi, komunalnoj službi ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.

Samo za Evropu



**Odlaganje
iskorištenih
baterija
(primjenjivo
u Europskoj uniji**

Pb

**i drugim europskim
državama koje imaju
sustave za odvojeno
prikupljanje otpada)**

Ovaj simbol na bateriji ili pakovanju označava da se baterija koja se isporučuje s ovim proizvodom ne smije tretirati kao kućni otpad. Na određenim baterijama ovaj simbol se može pojaviti u kombinaciji sa nekim hemijskim simbolom. Hemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaju ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.

Pravilnim odlaganjem ovih baterija pomažete u sprečavanju potencijalno negativnih posljedica na okruženje i ljudsko zdravlje, koje mogu nastati zbog neadekvatnog odlaganja baterija. Recikliranje materijala pomaže očuvanju prirodnih resursa.

U slučaju proizvoda koji zbog sigurnosti, učinkovitosti ili integriteta podataka zahtijevaju stalnu povezanost s ugrađenom baterijom, takvu bateriju treba zamijeniti isključivo kvalificirano servisno osoblje.

Da biste bili sigurni da će baterija biti odložena na odgovarajući način predajte proizvod na kraju njegovog životnog vijeka na odgovarajuće mjesto za reciklažu električne i elektroničke opreme.

Za sve druge baterije pogledajte poglavlje o sigurnom uklanjanju baterije iz proizvoda. Predajte bateriju na odgovarajuće mjesto za prikupljanje i reciklažu potrošenih baterija.

Za više informacija o recikliranju ovog proizvoda ili baterije obratite se gradskoj upravi, komunalnoj službi ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.

Prije korištenja sistema

Kvarove koji nastaju tokom uobičajenog korištenja sistema otklanja kompanija Sony u skladu s uvjetima koji su definirani u ograničenoj garanciji za ovaj sistem. Međutim, kompanija Sony ne snosi odgovornost za posljedice koje mogu nastati u slučaju da reprodukcija nije moguća zbog oštećenja ili kvara na sistemu.

Muzički diskovi kodirani tehnologijama za zaštitu od kopiranja

Ovaj proizvod je dizajniran za reproduciranje diskova koji su usaglašeni sa Compact Disc (CD) standardom. U posljednje vrijeme razne izdavačke kuće izdaju muzičke diskove kodirane tehnologijama za zaštitu autorskih prava.

Imajte na umu da neki od tih diskova ne odgovaraju CD standardu i da se možda neće moći reproducirati na ovom proizvodu.

Napomena o DualDisc diskovima

DualDisc je dvostrani disk koji objedinjuje snimljeni DVD materijal na jednoj s digitalnim audio materijalom na drugoj strani. No budući da strana s audio materijalom ne odgovara Compact Disc (CD) standardu, reprodukcija na ovom proizvodu nije zagarantirana.

Sadržaj

Prije korištenja sistema	4
Karakteristike ovog sistema	8
Uživanje u muzici iz različitih izvora	8
Uživanje u muzici putem mreže	8

Početak rada

Lokacija i funkcija kontrola	9
Jedinica (prednja strana)	9
Daljinski upravljač	10
Priključivanje	13
Priključivanje antena, zvučnika i napojnog kabla	13
Povezivanje iPod/iPhone/iPad ili USB uređaja	14
Priprema antene za bežični LAN	15
Pričvršćivanje postolja za zvučnike	16
Umetanje baterija	17
Postavljanje sata	18

Radnje

Reproduciranje CD-DA/MP3 diska	19
Stvaranje vlastitog programa (programirano reproduciranje)	22
Reproduciranje iPod/iPhone/iPad	24
Kompatibilni iPod/iPhone/iPad modeli	24
Punjenje iPod/iPhone/iPad	25
Reproduciranje datoteke na USB uređaju	26
Punjenje USB uređaja	28
Priprema za BLUETOOTH povezivanje	29
Uparivanje sistema s BLUETOOTH uređajem	30
Povezivanje jednim dodirom (NFC)	32
Slušanje muzike putem BLUETOOTH veze	34

Mrežne veze

Kako spojiti mrežu.....	36
Postavljanje bežične mreže	37
1. opcija: Način za upotrebu aplikacije za pametne telefone ili tablete (Android uređaj/iPhone/iPod touch/iPad)	37
2. opcija: Način ručnog postavljanja pomoću traženja pristupne tačke (za računar/Mac)	38
3. opcija: Način za upotrebu potisnog dugmeta WPS na pristupnoj tački koja podržava WPS	40
Postavljanje žičanih mreža	41
4. opcija: DHCP način	41
Slušanje audiosadržaja pomoću opcije DLNA (engl. Digital Living Network Alliance).....	42
Slušanje audiosadržaja pohranjenog na računaru sa sistemom Windows 8.....	43
Slušanje audiosadržaja na računaru sa sistemom Windows 7	47
Slušanje audiosadržaja na računaru sa sistemom Windows Vista/Windows XP.....	49
Upotreba internetskog emitiranja muzike (Muzičke usluge)	52
Priprema mobilnog uređaja za kontroler.....	52
Uživanje u internetskom emitiranju muzike	53
Upotreba opcije AirPlay	55
Upotreba aplikacije "WALKMAN" na uređaju Xperia/Xperia Tablet....	57

Dodatne informacije

Slušanje radija	58
Biranje radio stanice	58
Postavljanje i memorisanje radio stanica	59
Ručno provođenje automatskog DAB traženja (samo CMT-SBT300WB)	60
Korišćenje dodatnih audio komponenti	61
Postavljanje funkcije automatskog režima pripravnosti	62
Postavljanje stanja pripravnosti za BLUETOOTH/mrežu	63
Ažuriranje softvera.....	64
Podešavanje zvuka	65
Promjena displeja	66
Korišćenje mjerača vremena	67
Postavljanje mjerača vremena za isključivanje	67
Postavljanje mjerača vremena za reproduciranje.....	67

Rješavanje problema


Rješavanje problema	70
Poruke.....	76

Mjere opreza/specifikacije

Mjere predostrožnosti	78
BLUETOOTH bežična tehnologija	80
Specifikacije	82


Karakteristike ovog sistema

Uživanje u muzici iz različitih izvora



* Funkcija AM je dostupna samo za CMT-SBT300W, dok je funkcija DAB dostupna samo za CMT-SBT300WB.

Uživanje u muzici putem mreže



Savjet


Ovaj sistem posjeduje funkciju DSEE kako bi reproducirao jasne visoke tonove uprkos izobličenju zvuka koje je izazvano kompresijom.

Njome se reproducira zvuk iz visoko komprimirani izvora kao što su MP3 datoteke, uz prirodne i intenzivne zvukove, veoma bliske izvornom zvuku.

Funkcija DSEE se aktivira automatski prepoznavanjem formata izvora zvuka.

Lokacija i funkcija kontrola


Jedinica (prednja strana)



Napomena za automatski režim pripravnosti

Ako sistem ne koristite otprilike 15 minuta ili nema izlaznog audio signala, on automatski prelazi u režim pripravnosti. Funkcija automatskog ulaska u režim pripravnosti je aktivirana po zadanoj vrijednosti. Za deaktiviranje funkcije pogledajte stranicu 62.

Daljinski upravljač



U ovom priručniku radnje se objašnjavaju uglavnom kroz upotrebu daljinskog upravljača, no te se radnje mogu izvršiti i pomoću dugmadi na jedinici koja imaju iste ili slične nazive.

1 Dugme I/O (napajanje)

Koristi se za uključivanje i isključivanje napajanja.

2 Indikator STANDBY

Svijetli kada se isključi napajanje. Indikator treperi kada uređaj otkrije otkrije nepravilnost. Pogledajte "Ukoliko treperi indikator STANDBY 2" (stranica 70).

3 Senzor za daljinsko upravljanje

4 Dugme FUNCTION

Uređaj: Dugme FUNCTION

Svaki put kad pritisnete dugme, funkcija se prebacuje na CD, USB, BLUETOOTH, DAB*, TUNER FM, TUNER AM* i AUDIO IN.

* AM je dostupan samo za CMT-SBT300W, a DAB je samo za CMT-SBT300WB.

Daljinski upravljač: Dugmad CD, USB, BLUETOOTH, TUNER i AUDIO IN FUNCTION

Pritisnite dugme koje odgovara funkciji koju želite aktivirati.

5 BLUETOOTH dugme/indikator

Koristi se za povezivanje/prekid veze s BLUETOOTH uređajem ili za izvršavanje operacije uparivanja (stranica 31, 31, 35). Središnja lampica pokazuje status veze za BLUETOOTH. Za više detalja pogledajte "O indikatoru BLUETOOTH" (stranica 29).

6 Dugme ►► (reproduciranje/pauziranje)

Koristi se za započinjanje ili pauziranje reprodukcije CD-DA ili MP3 diska ili datoteke na povezanom iPod/iPhone/iPad, USB ili BLUETOOTH uređaju.

7 Dugme ■ (stop)

Koristi se za zaustavljanje reprodukcije CD-DA ili MP3 diska ili datoteke na povezanom iPod/iPhone/iPad, USB ili BLUETOOTH uređaju.










8 Dugmad za prethodno postavljanje/podešavanje muzike na radiju

Uređaj: Dugmad TUNE +/- i ◀◀/▶▶

- Dugmad TUNE +/-
Koristi se za biranje željene radio stanice ili odabir prethodno postavljenog broja registrirane radio stanice.
- Dugmad ◀◀/▶▶
Koristi se za označavanje početka numere ili datoteke. Držeći ovo dugme pritisnutim, možete brzo pregledavati numeru ili datoteku unatrag ili unaprijed.

Daljinski upravljač: Dugmad TUNE +/-, ◀◀/▶▶ i ◀◀/▶▶

- Dugmad TUNE +/-
Koristi se za biranje željene radio stanice ili odabir prethodno postavljenog broja birane radio stanice.
- Dugmad ◀◀/▶▶
Koristi se za označavanje početka numere ili datoteke.
- Dugmad ◀◀/▶▶
Koristi se za brzo pregledavanje numere ili datoteke unatrag ili unaprijed.

- 9 N-Mark**
Postavite pametni telefon opremljen NFC funkcijom u blizini ovog znaka kako biste izvršili BLUETOOTH registraciju, povezivanje ili prekid veze jednim dodirrom. Za ovu operaciju je potrebno prethodno postavljanje (stranica 33).
- 10 Prozor displeja**
Prikazuje informacije o postavljanju uređaja.
- 11 Priključak  (slušalice)**
Koristi se za povezivanje slušalice.
- 12 Ladica diska**
Koristi se za umetanje CD-DA ili MP3 diska (stranica 19).
- 13 Indikator efekta**
Daje informaciju o radnom statusu sistema.
- 14 Dugme EQ**
Koristi se za odabir basa ili visokih tonova prilikom podešavanja zvuka (stranica 65).
- 15 Dugme  (otvaranje/zatvaranje)**
Koristi se za otvaranje/zatvaranje ležišta za disk (stranica 19).
- 16 Dugme BASS BOOST**
Koristi se za uključivanje ili isključivanje bas pojačala (stranica 65).
- 17 Točkić/dugme za jačinu zvuka**
Uređaj: Točkić VOLUME
Koristi se za podešavanje jačine zvuka okretanjem ulijevo ili udesno.
Daljinski upravljač: Dugme VOLUME +/-
Koristi se za podešavanje jačine zvuka pritiskanjem dugmeta + ili -.
- 18 USB priključak**
Koristi se za povezivanje iPod/iPhone/iPad.
Za više detalja pogledajte "Povezivanje iPod/iPhone/iPad ili USB uređaja" (stranica 14).
- 19 Dugme TIMER MENU**
Koristi se za postavljanje sata ili Mjerača vremena za početak reprodukcije (stranica 18, 68).
- 20 Dugme SLEEP**
Koristi se za postavljanje mjerača vremena za isključivanje (stranica 67).
- 21 Dugme TUNING MODE**
Koristi se za odabir režima biranja. Svaki put kada pritisnete dugme, režim biranja se mijenja na AUTO, PRESET ili MANUAL (stranica 58).
- 22 Dugme FM MODE**
Koristi se za odabir FM stereo ili mono prijema (stranica 59).
- 23 Dugme TUNER MEMORY**
Koristi se za prethodni odabir radio stanica (stranica 59).
- 24 Dugmad za upravljanje**
- Dugmad ///
Koristi se za odabir stavke ili promjenu postavke.
 - Dugmad  +/-
Koristi se za odabir fascikle (albuma) na MP3 disku ili USB uređaju.
- 25 Dugme RETURN**
Koristi se povratak na prethodno stanje.
- 26 Dugme REPEAT**
Koristi se za odabir ponovljenog reproduciranja (stranica 20, 27).
- 27 Dugme PLAY MODE**
Koristi se za odabir režima reproduciranja (stranica 20, 22, 23, 27).
- 28 Dugme DISPLAY**
Koristi se za izmjenu informacija prikazanih u prozoru displeja **10** (stranica 18, 35, 66).
- 29 Dugmad BASS +/-**
Koriste se za kontrolu jačine basa (stranica 65).
- 30 Dugmad TREBLE +/-**
Koriste se za kontrolu visine zvuka (stranica 65).
- 31 Dugme CLEAR**
Koristi se za brisanje programirane numere ili fascikle (stranica 23).
- 32 Dugme  (indikator efekta)**
Koristi se uključivanje/isključivanje indikatora efekta **13**.
- 33 Dugme  (unos)**
Koristi se za unos odabrane stavke ili postavke.

34 Dugme **OPTIONS**

Koristi se za prikaz izbornika opcija.

Pritisnite Koristi se za odabir izbornika sljedeće opcije \uparrow/\downarrow **24**.

DEL LINK: Za brisanje BLUETOOTH informacija o uparivanju (stranica 32).

BT/NW STBY: Za postavljanje BLUETOOTH režima/režima pripravnosti mreže (stranica 63).

AUTO STBY: Za postavljanje automatskog ulaska u režim pripravnosti (stranica 62).

BT AAC: Za prijem podataka u formatu AAC kodeka sa BLUETOOTH uređaja (stranica 30).

WPS: Za povezivanje na mrežu koristite WPS-kompatibilan mrežni uređaj (stranica 40).


NW RESET: Za inicijalizaciju mrežne veze (stranica 38, 56).

UPDATE: Za ažuriranje softvera (stranica 64).

Dostupni izbornici mogu se razlikovati ovisno o korištenoj funkciji.

Priključivanje

Priključivanje antena, zvučnika i napojnog kabela



A Napajanje (AC IN)

Nakon što povežete svu opremu, ukopčajte kabl za napajanje **F** u zidnu utičnicu.

B Priključci za zvučnike (lijevi/desni)

Čvrsto povežite kabl desnog zvučnika **D** na R i kabl lijevog zvučnika **E** na L.

C Priključak AUDIO IN (vanjski ulaz)

Povežite dodatnu eksternu opremu pomoću audio kabela za povezivanje (nije isporučen).

D Priključak LAN


Povežite mrežni kabl (nije isporučen).

E Antene


- A** FM žičana antena (isporučena)
(samo za CMT-SBT300W)
- B** AM okvirna antena (isporučena)
(samo za CMT-SBT300W)
- C** DAB/FM žičana antena (isporučena)
(samo za CMT-SBT300WB)

Za prijem radio programa, povežite antene. Pronađite mjesto i orijentaciju koji obezbjeđuju dobar prijem, zatim osigurajte antene na stabilnoj površini (prozor, zid, i sl.). Držite antene dalje od jedinice, kabla za napajanje ili druge AV opreme da biste izbjegli pojavu šumova. Osigurajte kraj FM žičane antene s ljepljivom trakom.

Priprema AM okvirne antene




Odmotajte kabl antene zamotan oko postolja antene i podignite postolje antene.



Postavite antenu i umetnite je u prorez dok ne klikne.

Povezivanje iPod/iPhone/iPad ili USB uređaja

Povežite iPod/iPhone/iPad ili USB uređaj na USB priključak 18.




Za povezivanje iPod/iPhone/iPad* na USB priključak, koristite USB kabl priložen uz vaš iPod/iPhone/iPad.



* Za iPod/iPhone/iPad uređaje koje možete koristiti sa ovim sistemom pogledajte "Kompatibilni iPod/iPhone/iPad modeli" (stranica 24).


Priprema antene za bežični LAN

Prilikom uspostavljanja bežične veze postavite bežičnu antenu na stražnjoj strani jedinice u okomiti položaj.




Napomena o indikatoru jačine signala za bežičnu LAN mrežu

"" svijetli na displeju  kad je sistem uključen i kada je uspostavljena bežična LAN veza do pristupne tačke.* Provjerite status prijema bežičnog LAN signala i instalirajte sistem kada prijemni signal bude jak. Što više segmenata ima, signal je jači.

*  se takođe prikazuje kao oznaka veze putem kablovske (LAN) mreže.


Pričvrščivanje postolja za zvučnike

Pričvrstite isporučena postolja za zvučnike na dno zvučnika da bi se izbjeglo njihovo pomjeranje.



Umetanje baterija

Umetnite dvije isporučene R6 (veličina AA) baterije, ⊖ stranom prema naprijed, tako da polariteti budu okrenuti kako je prikazano ispod.




Napomene

- Pri uobičajenoj upotrebi baterije bi trebale trajati oko 6 mjeseci.
- Nemojte miješati stare i nove baterije ili baterije različitih vrsta.
- Ako daljinski upravljač ne namjeravate koristiti duži period, izvadite baterije da biste izbjegli moguća oštećenja izazvana curenjem baterija i korozijom.

Postavljanje sata

Postavite sat koristeći dugmad na daljinskom upravljaču.



1 Pritisnite I/O (napajanje) **1** da biste uključili sistem.

2 Pritisnite TIMER MENU **19** da biste odabrali režim podešavanja sata.

Ako trepće "PLAY SET", uzastopno pritisnite \uparrow/\downarrow **24** da odaberete "CLOCK", zatim pritisnite \oplus (unos) **33**.

3 Uzastopno pritisnite \uparrow/\downarrow **24** da biste postavili sate, zatim pritisnite \oplus (unos) **33**.

4 Pomoću istog postupka postavite minute.

Napomena


Postavke sata vraćaju se na početne postavke nakon isključivanja kabela za napajanje ili u slučaju nestanka struje.

Prikaz sata kada je sistem isključen

Uzastopno pritisnite DISPLAY **28** da biste prikazali sat. Sat se prikazuje približno 8 sekundi.

Ako je sistem u BLUETOOTH režimu/režimu pripravnosti mreže, sat se ne prikazuje kada pritisnete DISPLAY **28**.


Reproduciranje CD-DA/MP3 diska



- 1** Pritisnite CD FUNCTION **4**.
Uzastopno pritišćite FUNCTION **4**
na uređaju dok se na displeju
ne pojavi "CD" **10**.
- 2** Pritisnite dugme ▲
(otvaranje/zatvaranje) **15**
da biste otvorili ležište diska **12**.

- 3** Postavite disk s obilježenom
stranom okrenutom prema gore.

Strana s naljepnicom (odštampana strana)



▲ (otvaranje/zatvaranje) **15**

- 4** Pritisnite dugme ▲
(otvaranje/zatvaranje) **15**
da biste zatvorili ležište diska **12**.
- 5** Pritisnite dugme ►►
(reprodukcija/pauza) **6**.
Reproduciranje započinje.



Kada se na displeju prikaže "NO DISC"

U ležište diska nije umetnut disk ili se umetnuti disk ne može reproducirati na ovom sistemu. Pogledajte "Mjere predostrožnosti" (stranica 78) i umetnite disk koji se može reproducirati.

Napomene

- Ako ne možete ukloniti disk, a na displeju se prikazuje "LOCKED" [10], obratite se najbližem Sony prodavaču.
- Nemojte koristiti diskove nestandardnog oblika (npr. u obliku srca, četverougona, zvijezde). Korištenje ovih diskova može prouzrokovati nepovratno oštećenje sistema.
- Nemojte koristiti disk na kojem ima seloteja, naljepnica ili ostataka ljepljiva jer to može uzrokovati kvar.
- Kada uklanjate disk, nemojte dodirivati površinu diska.


Ostale radnje

Za	Uradite sljedeće:
Pauziranje reproduciranja	Pritisnite ⏏ [6]. Za nastavak reprodukcije ponovo pritisnite tipku.
Zaustavljanje reproduciranja	Pritisnite ■ [7].
Odabir numere ili datoteke	Pritisnite ⏮/⏭ [8].
Traženje određenog mjesta u numerici ili datoteci	Držite pritisnutim ⏮/⏭ [8] (ili ⏮/⏭ [8]) na jedinici) tokom reproduciranja, zatim otpustite dugme na željenom mjestu.
Odabir ponovljenog reproduciranja	Uzastopno pritisćite REPEAT [26] dok se ne pojavi "↺" (sve numere ili datoteke) ili "↺ 1" (određena numera ili datoteka).
Odabir fascikle na MP3 disku	Uzastopno pritisćite ⏮ +/- [24].
Uklanjanje diska	Pritisnite ⏏ [15] na jedinici.

Promjena režima reproduciranja

Uzastopno pritisćite PLAY MODE [27] dok je uređaj za reproduciranje zaustavljen. Možete odabrati režim uobičajenog reproduciranja (nema indikacije ili se pojavi "FLDR*"), režim nasumičnog reproduciranja (pojavljuje se "SHUF" ili "FLDR SHUF*") ili režim reproduciranja programa (pojavljuje se "PGM").

Režim reproduciranja



- * Kada se pojavi "FLDR" ili "FLDR SHUF", sve datoteke u odabranoj fascikli na MP3 disku će biti reproducirane. Prilikom reproduciranja CD-DA diskova, sistem vrši istu radnju kao i u običnom režimu reproduciranja (nema indikacije) ili u režimu nasumičnog reproduciranja "SHUF".

Kada se pojavi "PUSH STOP"

Za vrijeme reproduciranja ne možete promijeniti režim reproduciranja. Zaustavite reproduciranje, zatim promijenite režim reproduciranja.

Napomena o režimu reproduciranja

Ukoliko se isključi kabl za napajanje dok je sistem uključen, režim reproduciranja se vraća na normalni režim reproduciranja.

Napomene o ponovljenom reproduciranju

- "↺" upućuje na to da će se sve pjesme ili datoteke ponavljati dok ne zaustavite reprodukciju.
- "↺ 1" upućuje na to da će se jedna pjesma ili datoteka ponavljati dok ne zaustavite reprodukciju.
- Ukoliko se isključi kabl za napajanje dok je sistem uključen, režim ponovljenog reproduciranja će biti otkazan.

Napomene o režimu nasumičnog reproduciranja

- Kada je režim nasumičnog reproduciranja postavljen na "SHUF", sistem nasumično reproducira sve numere ili datoteke na disku. Kad je režim nasumične reprodukcije postavljen na "FLDR SHUF", sistem nasumično reproducira sve pjesme ili datoteke u odabranoj fascikli.
- Kada isključite sistem, odabrani režim nasumičnog reproduciranja ("SHUF" or "FLDR SHUF") se briše i režim reproduciranja se vraća u normalni režim reproduciranja (nema indikacije ili "FLDR").


Napomene o reproduciranju MP3 diskova

- Nemojte čuvati nepotrebne fascikle ili datoteke na disku koji sadrži MP3 datoteke.
- Sistem ne prepoznaje fascikle koje ne sadrže MP3 datoteke.
- Sistem može reproducirati samo MP3 datoteke koje imaju ".mp3" ekstenziju datoteke.
- Čak i kada naziv datoteke sadrži ekstenziju datoteke ".mp3", a datoteka nije audio MP3 datoteka, njeno reproduciranje može prouzrokovati jak šum što može dovesti do oštećenja sistema.
- Maksimalni broj MP3 fascikli i datoteka koji je kompatibilan s ovim sistemom je:
 - 999* fascikli (uključujući korijensku fasciklu)
 - 999 datoteka
 - 250 datoteka u jednoj fascikli
 - 8 nivoa fascikli (u hijerarhijskoj strukturi datoteka)
- Nije moguće garantirati kompatibilnost sa svim softverima za MP3 kodiranje/ pisanje, CD-R/RW uređajima za snimanje i medijima za snimanje. Nekompatibilni MP3 diskovi mogu izazvati šum, reprodukcija može biti isprekidana ili ju je nemoguće pokrenuti.

* To uključuje fascikle u kojima nema MP3 ili drugih datoteka. Moguće je da broj fascikla koje sistem prepoznaje bude manji od stvarnog broja fascikli, zavisno od strukture fascikle.

Stvaranje vlastitog programa (programirano reproduciranje)

Programirajte odabrane numere i datoteke koristeći dugmad na daljinskom upravljaču.




1 Pritisnite CD FUNCTION **[4]**.
Uzastopno pritisnite FUNCTION **[4]**
na uređaju dok se na displeju
ne pojavi "CD" **[10]**.

2 Uzastopno pritisnite
PLAY MODE **[27]** dok se ne pojavi
"PGM" kako biste odabrali režim
Programirana reprodukcija dok
je uređaj za reproduciranje
zaustavljen.

3 Odaberite fasciklu
(samo MP3 diskovi).
• Pritisnite **[+/-]** **[24]** da biste odabrali
željenu fasciklu.
• Ukoliko želite programirati sve
datoteke u fascikli, pritisnite **[+]** **[33]**.

4 Odaberite broj željene numere
ili datoteke.
Pritisnite **[<< / >>]** **[8]** dok se ne pojavi
željeni broj numere ili datoteke.



5 Pritisnite **[+]** **[33]**.
"--.--" prikazuje se ako ukupno vrijeme
reprodukcije premaši 100 minuta
po CD-DA disk ili ako programirate
MP3 datoteke.

6 Ponovite korake 3 do 5 da biste
programirali dodatne pjesme ili
datoteke.
Moguće je programirati do 25 numera
ili datoteka.

Ako se pojavi "STEP FULL"

Pokušali ste programirati više od 26 numera ili datoteka.

Izbrišite programirane numere ili datoteke i ponovo programirajte nove numere ili datoteke.

Pogledajte "Za brisanje programa" (stranica 23).

7 Pritisnite ►|| [6].

Započinje reproduciranje Vašeg programa numera ili datoteka.

- Programirane datoteke ili numere ostaju dostupne dok ne uklonite disk iz ležišta diska ili dok ne isključite kabl za napajanje.
- Da biste ponovno reproducirali program, pritisnite ►|| [6].

Otkazivanje programiranog reproduciranja

Pritišćite PLAY MODE [27] dok se ne pojavi "PGM" kada je uređaj za reproduciranje isključen.

Za brisanje programa

Pritisnite CLEAR [31] dok je reprodukcija zaustavljena. Svaki put kad pritisnete dugme, zadnja programirana numera ili datoteka će biti izbrisana. Kada sve programirane numere ili datoteke budu izbrisane, pojavljuje se poruka "NO STEP".

Napomene

- Ukoliko se nakon programiranja disk izbaci, sve programirane numere ili datoteke će biti izbrisane.
- Ukoliko se isključi kabl za napajanje dok je sistem uključen, programirane numere ili datoteke će biti izbrisane.

Reproduciranje iPod/iPhone/iPad

Možete reproducirati sa iPod/iPhone/iPad tako da ga povežete na sistem. vašim iPod/iPhone/iPad uređajem možete upravljati koristeći dugmad sistema.


Kompatibilni iPod/iPhone/iPad modeli

Sljedeće iPod/iPhone/iPad modele je moguće koristiti sa ovim sistemom:

Kompatibilni model	USB veza	AirPlay veza
iPod touch (5. generacija)	✓	✓
iPod touch (4. generacija)	✓	✓
iPod touch (3. generacija)	✓	✓
iPod nano (7. generacija)	✓	–
iPod nano (6. generacija)	✓	–
iPod nano (5. generacija)	✓	–
iPod nano (4. generacija)	✓	–
iPod classic	✓	–
iPhone 5	✓	✓
iPhone 4S	✓	✓
iPhone 4	✓	✓
iPhone 3GS	✓	✓
iPad (4. generacija)	✓	✓
iPad mini	✓	✓
iPad (3. generacija)	✓	✓
iPad 2	✓	✓
iPad	✓	✓

od aprila 2013.

Oznake “Made for iPod”, “Made for iPhone” i “Made for iPad” znače da je neki elektronski pribor dizajniran posebno za povezivanje sa iPod, iPhone ili iPad uređajem, navedenim redoslijedom, te da ga je proizvođač certificirao u znak ispunjavanja standarda učinkovitosti koje definira kompanija Apple. Kompanija Apple nije odgovorna za rad tog uređaja ili njegovu usaglašenost sa sigurnosnim ili regulatornim standardima. Imajte na umu da korištenje pribora s uređajem iPod, iPhone ili iPad može uticati na učinkovitost bežične mreže.



- 1 Pritisnite USB FUNCTION **4**. Uzastopno pritišćite FUNCTION **4** na uređaju dok se na displeju ne pojavi “USB” **10**.
- 2 Povežite USB kabl isporučен sa iPod/iPhone/iPad na USB priključak **18** na uređaju.

- 3** Povežite USB kabl isporučen sa iPod/iPhone/iPad uređajem na iPod/iPhone/iPad.

Indikator funkcije na displeju **[10]** se mijenja sa "USB" na "iPod".

- 4** Kada se na displeju pojavi "iPod" **[10]**, pritisnite **▶|| [6]** za početak reprodukcije.

Ostale radnje

Sljedeće operacije možete izvršiti koristeći dugmad na daljinskom upravljaču ili uređaju.

Za	Uradite sljedeće:
Pauziranje reproduciranja	Pritisnite ▶ [6] ili ■ [7] . Za nastavak reprodukcije ponovo pritisnite tipku.
Zaustavljanje reproduciranja	Pritisnite ■ [7] .
Odabir pjesme ili poglavlja audio knjige/podcasta	Pritisnite ◀◀/▶▶ [8] .
Traženje određenog mjesta u pjesmi ili poglavlju audio knjige/podcasta	Držite pritisnutim ◀◀/▶▶ [8] (◀◀/▶▶ [8] na jedinici) tokom reproduciranja i otpustite dugme na željenom mjestu.

Napomene

- Radne osobine sistema mogu se razlikovati, zavisno od specifikacija vašeg iPod/iPhone/iPad uređaja.
- Nemojte prenositi sistem dok je na njega priključen iPod/iPhone/iPad uređaj. Na taj način možete izazvati kvar.
- Da biste prilagodili jačinu zvuka, koristite dugmad VOLUME +/- **[17]** na daljinskom upravljaču ili dugme VOLUME **[17]** na uređaju.
- Informacije za korištenje iPod/iPhone/iPad uređaja potražite u korisničkom vodiču za svoj iPod/iPhone/iPad uređaj.
- Sony ne može prihvatiti odgovornost u slučaju gubitka ili oštećenja podataka snimljenih na iPod/iPhone/iPad kada se iPod/iPhone/iPad uređaj koristi sa ovim sistemom.

Punjenje iPod/iPhone/iPad

Punjenje započinje automatski kada povežete iPod/iPhone/iPad uređaj na ovaj sistem kada je uključen.

- 1** Uključite sistem.
Pritisnite **I/⏻ (napajanje) [1]** da biste uključili sistem.

- 2** Povežite iPod/iPhone/iPad na USB priključak uređaja.
Za više detalja o vezi, pogledajte stranicu 14.

Započinje punjenje iPod/iPhone/iPad uređaja. Za više informacija pogledajte priručnik za korištenje vašeg iPod/iPhone/iPad uređaja.

Da zaustavite punjenje iPod/iPhone/iPad uređaja

Pritisnite **I/⏻ [1]** da isključite sistem, zatim iskopčajte iPod/iPhone/iPad uređaj.

Napomene o punjenju

- iPod/iPhone/iPad uređaj ne možete puniti kad je sistem isključen.
- Ukoliko sistem stupi u režim pripravnosti tokom punjenja iPod/iPhone/iPad uređaja, punjenje se zaustavlja. Isključite funkciju automatskog režima pripravnosti prije punjenja. Za više detalja pogledajte "Postavljanje funkcije automatskog režima pripravnosti" (stranica 62).
- Da biste vidjeli je li punjenje u toku, provjerite ikonu baterije na displeju iPod/iPhone/iPad uređaja.

Reproduciranje datoteke na USB uređaju

Možete reproducirati audio datoteke sačuvane na USB uređaju putem povezivanja USB memorije ili USB uređaja na sistem.

Audio format koji se može reproducirati na ovom sistemu je MP3/WMA*/AAC*. Informacije o kompatibilnim USB uređajima provjerite na web lokacijama navedenim u nastavku.

Za korisnike u Evropi:

<http://support.sony-europe.com/>

Za korisnike u drugim zemljama/regijama:


<http://www.sony-asia.com/support>

* Datoteke s DRM zaštitom autorskih prava (Digitalno upravljanje pravima) ili datoteke preuzete iz internetskih muzičkih prodavnica se ne mogu reproducirati na ovom sistemu. Ako pokušate reproducirati neku od takvih datoteka, sistem reproducira sljedeću nezaštićenu audio datoteku.

1 Pritisnite USB FUNCTION **4**.
Uzastopno pritišćite FUNCTION **4** na uređaju dok se na displeju ne pojavi "USB" **10**.


2 Povežite USB uređaj direktno ili putem USB kabla isporučenog sa USB uređajem na USB priključak **18** uređaja.

3 Pritisnite **▶|| 6** da biste započeli reproduciranje.



Ostale radnje

Sljedeće operacije možete izvršiti koristeći dugmad na daljinskom upravljaču ili uređaju.

Za	Uradite sljedeće:
Pauziranje reproduciranja	Pritisnite ▶ [6]. Za nastavak reprodukcije ponovo pritisnite tipku.
Zaustavljanje reproduciranja	Pritisnite ■ [7]. Za nastavak reproduciranja pritisnite ▶ [6] ^{*1} . Za otkazivanje nastavka reproduciranja ponovno pritisnite ■ [7] ⁺² .
Odabir fascikle	Uzastopno pritisnite  +/- [24].
Odabir datoteke	Pritisnite ◀◀/▶▶ [8].
Traženje određenog mjesta u datoteci	Držite pritisnutim ◀◀/▶▶ [8] (◀◀/▶▶ [8] na jedinici) tokom reproduciranja i otpustite dugme na željenom mjestu.
Odabir ponovljenog reproduciranja	Pritišćite REPEAT [26] dok se ne pojavi "↺" (sve audio datoteke) ili "↺1" (jedna audio datoteka).

^{*1} Prilikom reproduciranja VBR MP3/WMA datoteke, sistem može nastaviti reproduciranje s nekog drugog mjesta.

^{*2} Kada se otkáže ponovljeno reproduciranje, displej se vraća na broj fascikli.

Promjena režima reproduciranja

Pritišćite PLAY MODE [27] dok je uređaj za reproduciranje zaustavljen. Možete odabrati režim uobičajenog reproduciranja (nema indikacije ili se pojavljuje "FLDR"^{*1}) ili režim nasumičnog reproduciranja (pojavljuje se "SHUF" ili "FLDR SHUF"^{*2}).

^{*1} Kada je nije odabran određeni način reproduciranja, sistem reproducira sve datoteke na USB uređaju. Kada je odabran "FLDR" režim, sistem reproducira sve datoteke u odabranoj fascikli na USB uređaju.

^{*2} Kada je odabran "SHUF" režim, sistem nasumično reproducira sve audio datoteke na USB uređaju. Kada je odabran "FLDR SHUF" režim, sistem nasumično reproducira sve audio datoteke u odabranoj fascikli.

Napomena o režimu reproduciranja

Ukoliko se isključi kabl za napajanje dok je sistem uključen, režim reproduciranja se vraća na normalni režim reproduciranja.

Napomene o ponovljenom reproduciranju

- "↺" upućuje na to da će se sve datoteke ponavljati dok ne zaustavite reproduciranje.
- "↺1" upućuje na to da će se jedna datoteka ponavljati dok ne zaustavite reproduciranje.
- Ukoliko se isključi kabl za napajanje dok je sistem uključen, režim ponovljenog reproduciranja će biti otkazan.

Napomene o režimu nasumičnog reproduciranja

Kada isključite sistem, odabrani režim nasumičnog reproduciranja ("SHUF" or "FLDR SHUF") se briše i režim reproduciranja se vraća u normalni režim reproduciranja (nema indikacije ili "FLDR").

Napomene

- Redoslijed reproduciranja na sistemu može se razlikovati od redoslijeda reproduciranja na povezanom digitalnom uređaju za reproduciranje.
 - Prije nego što uklonite USB uređaj, obavezno isključite sistem. Uklanjanje USB uređaja dok je sistem uključen može oštetiti podatke na USB uređaju.
 - Kada je potrebno uspostavljanje veze putem USB kabela, povežite isporučeni USB kabl na USB uređaj koji je potrebno povezati. Pojediniosti o načinu rada provjerite u priručniku za upotrebu priloženom uz USB uređaj koji je potrebno povezati.
 - Nakon uspostavljanja veze može proći neko vrijeme prije nego što se pojavi "READING" zavisno od vrste povezanog USB uređaja.
 - Nemojte povezivati USB uređaj putem USB čvorišta.
 - Nakon uspostave veze s USB uređajem, sistem čita sve datoteke na USB uređaju. Ako na USB uređaju ima mnogo datoteka ili fascikla, čitanje USB uređaja može potrajati.
 - Prilikom čitanja pojedinih povezanih USB uređaja, prenos signala sa sistema ili čitanje USB uređaja može potrajati.
 - Nije moguće garantirati kompatibilnost sa svim softverima za kodiranje/pisanje. Ako su audio datoteke na USB uređaju bile prvobitno kodirane pomoću nekompatibilnog softvera, te datoteke mogu proizvesti šumove ili nepravilno raditi.
 - Maksimalni broj fascikli i datoteka na USB uređaju koji je kompatibilan s ovim sistemom je:
 - 1000* fascikli (uključujući korijensku fasciklu)
 - 3000 datoteka
 - 250 datoteka u jednoj fascikli
 - 8 nivoa fascikli (u hijerarhijskoj strukturi datoteka)
- * To uključuje fascikle koje ne sadrže audio datoteke koje se mogu reproducirati i prazne fascikle. Moguće je da broj fascikla koje sistem prepoznaje bude manji od stvarnog broja fascikli, zavisno od strukture fascikle.
- Sistem ne mora nužno podržavati sve funkcije koje inače omogućava povezani USB uređaj.
 - Fascikle koje nemaju audio datoteke neće biti prepoznate.
 - Pomoću ovog sistema možete slušati sljedeće audio formate:
 - MP3: ekstenzija datoteke ".mp3"
 - WMA: ekstenzija datoteke ".wma"
 - AAC: ekstenzija datoteke ".m4a", ".mp4" ili ".3gp"
- Imajte na umu da čak i kad naziv datoteke sadrži ispravnu ekstenziju datoteke, ako se stvarna datoteka razlikuje, može doći do stvaranja šuma ili kvara sistema.

Punjenje USB uređaja

Punjenje započinje automatski kada povežete USB uređaj na ovaj sistem kada je uključen.

1 Uključite sistem.
Pritisnite I/⏻ (napajanje) **1** da biste uključili sistem.

2 Povežite USB uređaj na USB priključak glavnog uređaja.
Za više detalja o vezi, pogledajte stranicu 14.

Za zaustavljanje punjenje USB uređaja

Pritisnite I/⏻ **1** da biste isključili sistem, zatim isključite USB kabl.

Napomene o punjenju

- USB uređaj ne možete puniti kad je sistem isključen. Zbog svojih karakteristika, pojedini USB uređaji se ne mogu puniti.
- Ukoliko sistem stupi u režim pripravnosti tokom punjenja USB uređaja, punjenje se zaustavlja. Isključite funkciju automatskog režima pripravnosti prije punjenja. Za više detalja pogledajte "Postavljanje funkcije automatskog režima pripravnosti" (stranica 62).

Priprema za BLUETOOTH povezivanje

Možete slušati muziku s Vašeg iPod/iPhone/iPad ili BLUETOOTH uređaja putem bežične veze.

Prije korištenja BLUETOOTH funkcije, izvršite spajanje da biste registrirali svoj BLUETOOTH uređaj.

Sistem podržava registraciju i povezivanje BLUETOOTH uređaja i NFC funkcije koja omogućava razmjenu podataka dodirnom uređaja na određenom mjestu. Za više detalja o NFC funkciji pogledajte "Povezivanje dodirnom (NFC)" (stranica 32).

Šta je spajanje?

BLUETOOTH uređaji koji se povezuju moraju blagovremeno biti međusobno registrirani. Spajanje je radnja u kojoj se međusobno registriraju dva uređaja.

Kada je postupak spajanja izvršen, nije ga potrebno ponavljati. Međutim, u sljedećim slučajevima je potrebno ponovno izvršiti spajanje:

- Podaci o spajanju su izbrisani tokom ponovnog spajanja BLUETOOTH uređaja.
- Pokušali ste upariti sistem sa više od 10 BLUETOOTH uređaja.
Ovaj se sistem može upariti sa do 9 BLUETOOTH uređaja. Ako uparite još jedan BLUETOOTH uređaj nakon uparivanja s 9 uređaja, informacije o uparivanju novog uređaja prebrisat će informacije uređaja koji se povezao prvi.
- Podaci o registraciji spajanja ovog sistema su izbrisani s povezanog uređaja.
- Ukoliko konfigurirate sistem ili izbrisate istoriju spajanja sa sistemom, svi podaci o spajanju će biti izbrisani.

O indikatoru BLUETOOTH

Indikator funkcije BLUETOOTH na sredini dugmeta BLUETOOTH [5] omogućuje uvid u status funkcije BLUETOOTH.

Status sistema	Boja indikatora	Status indikatora
Sistem je u BLUETOOTH stanju pripravnosti (kad je sistem uključen)	Plava	Polako treperi.
Tokom BLUETOOTH uparivanja	Plava	Brzo treperi.
Sistem se pokušava povezati s BLUETOOTH uređajem.	Plava	Treperi.
Sistem je uspostavio vezu s BLUETOOTH uređajem.	Plava	Svijetli.

Sistem podržava BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) i AVRCP (Audio Video Remote Control Profile). Za više detalja pogledajte "BLUETOOTH bežična tehnologija" (stranica 80).

Napomene

- Pojednosti o radu BLUETOOTH uređaja koji se povezuje potražite u priručniku za upotrebu isporučenom uz BLUETOOTH uređaj.
- BLUETOOTH uređaj za povezivanje mora podržavati A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

Omogućavanje prijma

AAC kodeka

S BLUETOOTH uređaja možete primati podatke u formatu AAC kodeka. Da biste omogućili prijem, podesite postavke u izborniku.



- 1 Pritisnite **OPTIONS** [34] za prikaz izbornika postavki.
- 2 Pritisnite uzastopno **▲/▼** [24] za odabir "BT AAC", zatim pritisnite **+** [33].
- 3 Pritisnite uzastopno **▲/▼** [24] za odabir "ON" ili "OFF", zatim pritisnite **+** [33].

ON: za primanje u formatu AAC kodeka

OFF: za primanje u formatu SBC kodeka


Napomene

- Ako pokrenete postavljanje dok je uspostavljena BLUETOOTH veza, veza će se prekinuti.
- Kada upotrebljavate proizvod tvrtke Apple, ažurirajte softver na posljednju verziju. Pojednosti o ažuriranju potražite u priručniku za rad isporučenom s proizvodom tvrtke Apple.
- Ako dođe do prekida zvuka tokom prijma u formatu AAC kodeka, postavite BT AAC izbornik na "OFF".



Uparivanje sistema s BLUETOOTH uređajem

Primjer povezivanja



BLUETOOTH uređaj kao što je "WALKMAN"*

* Da biste provjerili je li WALKMAN BLUETOOTH uređaj ili ne, pogledajte priručnik za upotrebu koji ste dobili uz WALKMAN.

- 1 Postavite BLUETOOTH koji treba povezati na najviše 1 metar od sistema.

- 2 Pritisnite **BLUETOOTH FUNCTION** [4]. Pritisnite uzastopno **FUNCTION** [4] na jedinici dok se ne prikaže "BT AUDIO" na zaslonu [10]. Indikator funkcije BLUETOOTH polako treperi plavo.
 - Ako se sistem ranije automatski povezao s BLUETOOTH uređajem, pritisnite **BLUETOOTH** [5] na jedinici tako da se prikaže "BT AUDIO" na zaslonu [10].

- 3** Pritisnite i držite **BLUETOOTH** [5] na jedinici 2 sekunde ili dulje. Indikator funkcije **BLUETOOTH** brzo treperi plavo i prikazuje se "PAIRING" na zaslonu [10]. Sistem je u režimu spajanja.

4 Uparite **BLUETOOTH** uređaj i potražite ovaj sistem **BLUETOOTH** uređajem.

Kad se traženje dovrši, na zaslonu **BLUETOOTH** uređaja prikazat će se popis pronađenih uređaja.

- Ovaj se sistem prikazuje kao "SONY:CMT-SBT300W (Bluetooth)" ili "SONY:CMT-SBT300WB (Bluetooth)". Ako se ne prikaže, ponovno provedite postupak od koraka 1.
- Pri uspostavljanju veze s ovim sistemom odaberite audio profil (A2DP, AVRCP) na **BLUETOOTH** uređaju.
- Ako **BLUETOOTH** uređaj ne podržava AVRCP (Audio Video Remote Control Profile), nije moguće reproducirati i zaustavljati reprodukciju na sistemu.
- Pojedinositi o radu **BLUETOOTH** uređaja koji se povezuje potražite u priručniku za upotrebu isporučenom uz **BLUETOOTH** uređaj.

5 Odaberite "SONY:CMT-SBT300W (Bluetooth)" ili "SONY:CMT-SBT300WB (Bluetooth)" na zaslonu **BLUETOOTH** uređaja.

Ako se od vas zatraži da na **BLUETOOTH** uređaju unesete zaporku, unesite "0000".

6 Upravlajte **BLUETOOTH** uređajem i uspostavite **BLUETOOTH**.

Kad se uparivanje dovrši i uspostavi se ispravna veza s **BLUETOOTH** uređajem, natpis na zaslonu [10] promijenit će se iz "BT AUDIO" u "PAIRING", a indikator funkcije **BLUETOOTH** [5], polako treperi plavo.

- Ovisno o vrsti **BLUETOOTH** uređaja, veza će se možda automatski uspostaviti nakon što se dovrši uparivanje.

Napomene

- "Lozinka" (glavni ključ) se može zvati "glavni kod", "PIN kod", "PIN broj" ili "zaporka", etc.
- Kada je spajanje u režimu pripravnosti, status sistema se otkazuje nakon 5 minuta. Ako uparivanje nije uspjelo, ponovno provedite postupak od koraka 1.
- Ako želite upariti nekoliko **BLUETOOTH** uređaja, provedite postupak od koraka 1 do 6 pojedinačno za svaki **BLUETOOTH** uređaj.

Savjet

Možete provesti uparivanje ili pokušati uspostaviti **BLUETOOTH** vezu s drugim **BLUETOOTH** uređajem dok je uspostavljena **BLUETOOTH** veza s jednim **BLUETOOTH** uređajem. Trenutačno uspostavljena **BLUETOOTH** veza poništava se kad se uspješno uspostavi **BLUETOOTH** veza s drugim uređajem.

Brisanje informacije o registraciji spajanja

1 Pritisnite **BLUETOOTH FUNCTION** [4].

- Pritisnite uzastopno **FUNCTION** [4] na jedinici dok se ne prikaže "BT AUDIO" na zaslonu [10].
- Kad je sistem povezan s **BLUETOOTH** uređajem, naziv uređaja postavljen za povezani **BLUETOOTH** uređaj prikazuje se na zaslonu [10] sistema. Pritisnite **BLUETOOTH** [5] jedinici da biste prekinuli vezu s **BLUETOOTH** uređajem da bi se "BT AUDIO" prikazalo na zaslonu [10].

2 Pritisnite **OPTIONS** [34] za prikaz izbornika postavki.

- 3 Pritisnite uzastopno **▲/▼** [24] za odabir "DEL LINK", zatim pritisnite **⊕** [33].
- 4 Pritisnite uzastopno **▲/▼** [24] za odabir "OK", zatim pritisnite **⊕** [33].
"COMPLETE" se prikazuje na zaslonu [10] i sve su informacije o uparivanju izbrisane.

Napomena

Ako ste izbrisali informacije o uparivanju, ne možete uspostaviti BLUETOOTH vezu ako ponovno ne provedete uparivanje. Da biste se ponovno povezali s BLUETOOTH uređajem, morate unijeti zaporku na BLUETOOTH uređaju.

Povezivanje jednim dodirom (NFC)

NFC tehnologija je za bežičnu komunikaciju kratkog dometa između različitih uređaja, kao što su mobilni telefoni i IC oznake. NFC omogućuje podatkovnu komunikaciju jednostavnim dodirivanjem određenog mjesta uređajem.

Kompatibilni su pametni telefoni oni opremljeni funkcijom NFC (kompatibilni operacijski sistem: Android verzija 2.3.3 ili kasnija, s izuzetkom verzije Android 3.x).

Za više informacija o kompatibilnim uređajima, pogledajte web lokaciju navedenu u nastavku.

Za korisnike u Evropi:

<http://support.sony-europe.com/>

Za korisnike u drugim zemljama/regijama:

<http://www.sony-asia.com/support>

Priprema na pametnom telefonu (Android)

Na pametni telefon mora se instalirati aplikacija kompatibilna s NFC tehnologijom. Ako se ne instalira, možete preuzeti aplikaciju "NFC Easy Connect" s usluge Google Play.

- U nekim državama i regijama nije moguće preuzeti aplikaciju kompatibilnu s NFC tehnologijom.

- Za neke pametne telefone, ova funkcija možda je dostupna bez preuzimanja aplikacije "NFC Easy Connect". U tom slučaju, rad i specifikacije pametnog telefona mogu se razlikovati od opisa u ovom priručniku. Za više informacija pogledajte priručnik za korištenje koji je isporučen s vašim pametnim telefonom.

- 1 Pristupite dole navedenoj web lokaciji da biste instalirali aplikaciju.

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.easycconnect>

Ukoliko ostvarujete pristup koristeći 2D kod
Pročitajte sljedeći 2D kod za pristup.



- 2 Postavite pametni telefon da omogućite NFC funkciju.

Za više informacija pogledajte priručnik za korištenje koji je isporučen s vašim pametnim telefonom.

O aplikaciji "NFC Easy Connect"


To je besplatna aplikacija posebno namijenjena sistemu Android. Detaljne informacije o aplikaciji "NFC Easy Connect" potražite na internetu te preuzmite aplikaciju.

- U nekim državama i regijama nije moguće preuzeti aplikaciju kompatibilnu s NFC tehnologijom.

Povezivanje Vašeg pametnog telefona jednim dodirom

Samo pristonite svoj pametni telefon na sistem. Sistem će se automatski uključiti, a uparivanje i BLUETOOTH veza uspostavljeni su.

- 1 Pokrenite aplikaciju "NFC Easy Connect" na pametnom telefonu.
Provjerite da li je prikazan aplikacijski zaslon.
- 2 Pristonite svoj pametni telefon na jedinicu.
Dodirnite pametnim telefonom oznaku N- Označite na jedinici i držite tako dok pametni telefon ne zavibrira.



Dovršite povezivanje svog pametnog telefona prateći uputstva na ekranu.

Za više informacija o dijelu pametnog telefona koji se koristi za povezivanje pogledajte upute za korištenje svog pametnog telefona.

Prekid veze jednim dodirom

Da biste prekinuli uspostavljenu vezu, dodirnite pametnim telefonom oznaku N-Označite na jedinici.

Za prekid veze s povezanim uređajem jednim dodirom

Kad pametnim telefonom usklađenim s NFC tehnologijom dodirnete jedinicu dok je drugi BLUETOOTH uređaj povezan sa sistemom, prekinut će se veza s BLUETOOTH uređajem, a sistem će se povezati s pametnim telefonom.

Kad dodirnete pametni telefon kompatibilan s NFC tehnologijom dok je drugi BLUETOOTH uređaj povezan sa sistemom, BLUETOOTH uređaj odspojit će se, a sistem će se povezati s pametnim telefonom.


Slušanje muzike putem BLUETOOTH veze

Možete upravljati BLUETOOTH uređajem koji je uparen sa sistemom i reproducirati glazbu pomoću BLUETOOTH veze.

Možete prilagoditi jačinu zvuka na sistemu i reproducirati/zaustavljati povezanim BLUETOOTH uređajem. Pojediniosti o radu uređaja potražite u priručniku za rad koji ste dobili uz BLUETOOTH uređaj.

Prije reprodukcije muzike provjerite sljedeće:

- Funkcija BLUETOOTH BLUETOOTH uređaja je omogućena.
- Uparivanje sa sistemom je dovršeno.



1 Pritisnite BLUETOOTH FUNCTION **4**.

Indikator funkcije BLUETOOTH polako treperi plavo.

- Pritisnite uzastopno FUNCTION **4** na jedinici dok se ne prikaže "BT AUDIO" na zaslonu **10**.

2 Uspostavite BLUETOOTH vezu s BLUETOOTH uređajem.

Kad se veza uspostavi, prikazuje se "CONNECT" na zaslonu **10** a zatim se prikazuje naziv BLUETOOTH uređaja.

- Ako se sistem ranije automatski povezao s BLUETOOTH uređajem, moguće je da se automatski povezao bez korisnikovog angažmana.
- Pojediniosti o radu BLUETOOTH uređaja potražite u priručniku za upotrebu isporučenom uz BLUETOOTH uređaj.

3 Pritisnite **▶|| 6** da biste započeli reproduciranje.

- Ovisno o BLUETOOTH uređaju, možda ćete prethodno morati pokrenuti uređaj za reprodukciju muzike BLUETOOTH uređaja.
- Ovisno o BLUETOOTH uređaju, možda ćete morati dvaput pritisnuti **▶|| 6**.

4 Pritisnite VOLUME +/- **17** za namještanje jačine zvuka.

- Okrenite VOLUME kotačić **17** na jedinici lijevo ili desno za prilagodbu jačine zvuka.
- Ako se jačina zvuka ne može promijeniti, prilagodite je na BLUETOOTH uređaju.

Ostale radnje

Sljedeće operacije možete izvršiti koristeći dugmad na daljinskom upravljaču ili uređaju.

Za	Uradite sljedeće:
Pauziranje reproduciranja	Pritisnite ► [6]*.
Zaustavljanje reproduciranja	Pritisnite ■ [7].
Odabir fascikle	Pritisnite [📁] +/- [24].
Odabir datoteke	Pritisnite ◀◀/▶▶ [8].
Traženje određenog mjesta u datoteci	Držite pritisnuto ◀◀/▶▶ [8] (or ◀◀/▶▶ [8] na uređaju) tokom reprodukcije, a zatim otpustite dugme na željenom mjestu.

* Ovisno o BLUETOOTH uređaju, možda ćete morati dvaput pritisnuti ►|| [6].

Napomena

Radnje opisane u ovom priručniku možda nisu dostupne za određene BLUETOOTH uređaje. K tome, ovisno o vrsti BLUETOOTH uređaja, radnje se mogu razlikovati.

Da biste provjerili adresu povezanog BLUETOOTH uređaja

Pritisnite DISPLAY [28] dok se prikazuje naziv povezanog BLUETOOTH uređaja na zaslonu [10]. Adresa BLUETOOTH uređaja prikazuje se u dva navrata na zaslonu u trajanju od 8 sekundi.

Da biste poništili vezu s BLUETOOTH uređajem

Pritisnite BLUETOOTH [5] na jedinici. "DISCONNECT" se pojavljuje na zaslonu [10]. Ovisno o BLUETOOTH uređaju, veza će se možda automatski poništiti nakon što zaustavite reprodukciju.

Kako spojiti mrežu

Postavite mrežu nakon provjere mrežnog okruženja. Pogledajte sljedeće opise.

Postavljanje bežične mreže

Odaberite odgovarajući način i započnite stvaranje mrežnih postavki. Nemojte spajati mrežni (LAN) kabel sa sistemom.

- 1. opcija: Način za upotrebu aplikacije za pametne telefone ili tablete (Android uređaj/iPhone/iPod touch/iPad) (stranica 37)
- 2. opcija: Način ručnog postavljanja pomoću traženja pristupne tačke (za računar/Mac) (stranica 38)
- 3. opcija: Način za upotrebu potisnog dugmeta WPS na pristupnoj tački koja podržava WPS (stranica 40)

Postavljanje za žičanu mrežu

- 4. opcija: DHCP način (stranica 41)

Savjet

Za spajanje fiksne IP adrese i postavljanje proxy servera upotrijebite ekran u 8. koraku odjeljka "2. opcija: Način ručnog postavljanja pomoću traženja pristupne tačke (za računar/Mac)" (stranica 38).

Postavljanje bežične mreže

Napomena

Kada postavljate bežičnu mrežu, SSID mogu biti potrebni (naziv bežične mreže) i sigurnosni ključ (WEP ili WPA ključ). Sigurnosni ključ (ili mrežni ključ) šifrirani je ključ koji ograničava uređaje s kojima se može uspostaviti komunikacija. Koristi se za omogućavanje više razine sigurnosti za uređaje koji komuniciraju putem bežičnog LAN usmjerivača/pristupne tačke.

1. opcija: Način za upotrebu aplikacije za pametne telefone ili tablete (Android uređaj/iPhone/iPod touch/iPad)

Napomene

- Prije početka postupka imajte na umu da vaša Wi-Fi mreža neće biti zaštićena dok se postavljanje ne dovrši. Nakon dovršetka postavljanja Wi-Fi mreža ponovo će biti zaštićena kada postavite bežičnu LAN zaštitu.
- Sljedeći postupak mora se dovršiti u roku od 30 minuta. Ako ga ne uspijete dovršiti, isključite sistem i krenite ponovo od 1. koraka.
- Ako dođe do problema tokom postavljanja mreže, počnite ponovo od 1. koraka.

- 1 Imajte naziv bežične mreže (SSID) i sigurnosni ključ bežičnog LAN usmjerivača/pristupne tačke spremne za referencu.

SSID (naziv bežične mreže)

Sigurnosni ključ (WEP ili WPA ključ)

Za SSID i sigurnosni ključ pogledajte upute za usmjerivač za bežični LAN/pristupnu tačku.

- 2 Preuzmite aplikaciju "NS Setup".



Besplatna aplikacija može se preuzeti s usluge "Google Play" za uređaje Android ili s usluge "App Store" za iPhone/iPod touch/iPad na web-mjestu.

Android

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.nssetup.app>

iOS

<https://itunes.apple.com/au/app/ns-setup/id537150314?mt=8>

Ukoliko ostvarujete pristup koristeći 2D kod

Pročitajte sljedeći 2D kod za pristup.

Android



iOS




Aplikaciju možete jednostavno potražiti ako upišete "NS Setup" na ekran za pretraživanje.


- 3 Pritisnite I/⏻ (napajanje) 1 za uključivanje sistema.

4 Pritisnite **OPTIONS** **[34]** za prikaz izbornika postavki.

5 Pritisnite uzastopno **↑/↓** **[24]** za odabir opcije "NW RESET", zatim pritisnite **+** **[33]**. Kada se na ekranu pojavi "OK", pritisnite **+** **[33]**.
Sistem se automatski isključuje.

6 Pritisnite **I/⏻** (napajanje) **[1]** za uključivanje sistema.
Kada  treperi na ekranu **[10]**, izvedite sljedeću radnju.

Tokom postavljanja uređajima iPhone/iPod touch/iPad

S Početnog ekrana idite na [Settings] (Postavke) - [Wi-Fi] (Wi-Fi) i odaberite "Sony_Wireless_Audio_Setup".
Ako se ne pojavi "Sony_Wireless_Audio_Setup", pričekajte dok  ne počne treperiti na ekranu **[10]**, zatim ponovo izvedite pretraživanje.

7 Pokrenite aplikaciju "NS Setup".

8 Izvedite postavljanje, slijedite upute na ekranu.
Kada je postavljanje završeno, pritisnite dugme "Play test sound" za potvrdu radnje sistema reprodukcijom testnog zvuka.

Napomene

- Ako se ne pojavi "Sony_Wireless_Audio_Setup", ponovite korake od 4 nadalje.
- Nemojte spajati mrežni (LAN) kabel.

2. opcija: Način ručnog postavljanja pomoću traženja pristupne tačke (za računar/Mac)

Napomena

Imajte na umu da vaša Wi-Fi mreža neće biti zaštićena dok se postavljanje ne dovrši. Nakon dovršetka postavljanja Wi-Fi mreža ponovo će biti zaštićena kada postavite bežičnu LAN zaštitu.

1 Imajte naziv bežične mreže (SSID) i sigurnosni ključ bežičnog LAN usmjerivača/pristupne tačke spremne za referencu.

SSID (naziv bežične mreže)

Sigurnosni ključ (WEP ili WPA ključ)

Za SSID i sigurnosni ključ pogledajte upute za usmjerivač za bežični LAN/pristupnu tačku.


2 Pritisnite **OPTIONS** **[34]** za prikaz izbornika postavki.

3 Pritisnite uzastopno **↑/↓** **[24]** za odabir opcije "NW RESET", zatim pritisnite **+** **[33]**.
Sistem se automatski isključuje.

4 Pritisnite **I/⏻** (napajanje) **[1]** za uključivanje sistema.

5 Spojite jedinicu i Mac ili osobni računar.

Za Mac OS X

- ①Uključite Mac.
- ②Odaberite ikonu  na vrhu ekrana.
- ③Odaberite [Sony_Wireless_Audio_Setup] na popisu mreža.

Za Windows 8 (Windows UI)

- 1 Uključite računar.
- 2 Premjestite pokazivač miša u gornji desni (ili donji desni) ugao na Start (Početnom) ekranu da biste prikazali dugmad i odaberite [Settings] (Postavke).
Pomoću dodirne ploče prikažite dugmad prevlačenjem s desnog kraja Start (Početnog) ekrana i odaberite [Settings] (Postavke).



- 3 Odaberite ili dodirnite ikonu [Settings] ili [Network].
- 4 Odaberite [Sony_Wireless_Audio_Setup] na popisu mreža.

Za Windows 7/Windows 8

- 1 Uključite računar.
- 2 Kliknite ili dodirnite radnu površinu na Start (Početnom) ekranu.
- 3 Odaberite ikonu [Settings] ili [Network] na dnu ekrana.
- 4 Odaberite [Sony_Wireless_Audio_Setup] na popisu mreža.

Za Windows Vista

- 1 Uključite računar.
- 2 Kliknite ikonu [Network] na dnu ekrana.
- 3 Odaberite [Connect to a network] (Poveži s mrežom).
- 4 Odaberite [Sony_Wireless_Audio_Setup] na popisu mreža.

6 Pristupite ekranu [Sony Network Device Setting] (Postavka Sony mrežnog uređaja).

Za Mac


Pokrenite Safari i odaberite [Bonjour] pod [Bookmarks] (Knjižne oznake), zatim odaberite [SONY:CMT-SBT300W(B) XXXXXX].

Za računar


Pokrenite preglednik i upišite jedan od sljedećih URL-ova u adresnu traku preglednika.



7 Odaberite željeni jezik kada se pojavi ekran [Language Setup] (Postavljanje jezika).




8 Odaberite [Mrežne postavke] (Mrežne postavke) iz izbornika.



Mrežne postavke

- 9** Odaberite SSID bežičnog LAN usmjerivača/pristupne tačke, zatim unesite sigurnosni ključ (ako je primjenjivo).



- 10** Odaberite [Apply] (Primijeni).

- 11** Odaberite [OK] (U redu) u prikazanom prozoru. Sistem se automatski ponovo pokreće.

- 12** Spojite Mac ili računar s bežičnim LAN usmjerivačem/pristupnom tačkom koje ćete upotrijebiti.

Napomena

Ovaj postupak mora se dovršiti u roku od 30 minuta. Ako ga ne uspijete dovršiti, krenite ponovo od koraka 3.

3. opcija: Način za upotrebu potisnog dugmeta WPS na pristupnoj tački koja podržava WPS

- 1** Provjerite je li mrežni (LAN) kabel (ne isporučuje se) isključen. Isključite mrežni (LAN) kabel dok je isključen kabel za napajanje ako je mrežni (LAN) kabel spojen.

- 2** Pritisnite **OPTION** **[34]** za prikaz izbornika postavki.


- 3** Pritisnite uzastopno **▲/▼** **[24]** za odabir "WPS", zatim pritisnite **+** **[33]**.

"OK" se pojavljuje na ekranu **[10]**.

- Da biste otkazali postavku, pritisnite **▲/▼** **[24]** za odabir opcije "CANCEL", zatim pritisnite **+** **[33]**.

- 4** Pritisnite **+** **[33]**. "WPS" treperi.

- 5** Pritisnite dugme WPS na pristupnoj tački.



* Položaj i oblik dugmeta WPS razlikuju se ovisno o modelu pristupne tačke.

Savjet

Pogledajte upute za rad bežičnog LAN usmjerivača/pristupne tačke za pojedinosti o dugmetu WPS.

Postavljanje žičanih mreža


4. opcija: DHCP način

Obično je DHCP postavka postavljena na ON (Uključeno) kada spajate računar s mrežom. Isprobajte sljedeći način ako upotrebljavate žičanu mrežu.



Postavite DHCP postavku računara na ON (Uključeno) unaprijed.

- 1 Provjerite jesu li računar i usmjerivač uključeni.
- 2 Spojite sistem i usmjerivač pomoću mrežnog (LAN) kabela (ne isporučuje se).
- 3 Spojite usmjerivač i računar pomoću drugog mrežnog (LAN) kabela (ne isporučuje se) ili bežične LAN veze.

Mrežni (LAN) kabel
(ne isporučuje se)
ili bežična LAN veza




Mrežni LAN kabel
(ne isporučuje se)

- 4 Uključite sistem.
 svijetli na ekranu  kada se uspostavi veza.

Slušanje audiosadržaja pomoću opcije DLNA (engl. Digital Living Network Alliance)

Audiosadržaj možete reproducirati na serverima koji su usklađeni s opcijom DLNA, kao što je računar ili mrežni snimač itd., na ovom sistemu upravljanjem serverem pomoću aplikacije "Network Audio Remote"*. Uređaj kontrolera usklađeni s opcijom DLNA-(uređaj za daljinsko upravljanje itd.) potreban je za rad. Možete upotrijebiti Windows 7/Windows 8 kao server i kao kontroler.

Uređaj s kontrolerom Network Audio Remote* ili DLNA



* Network Audio Remote je aplikacija za iOS i Android. Sony omogućuje aplikaciju "Network Audio Remote" besplatno. Za pojedinih pogledajte sljedeće web-mjesto. Besplatna aplikacija može se preuzeti s usluge "Google Play" za uređaje Android ili s usluge "App Store" za iPhone/iPod Touch/iPad na web-mjestu. Aplikaciju možete jednostavno potražiti ako upišete "Network Audio Remote" u ekran za pretraživanje.

Android

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.nar.app>

iOS

<http://itunes.apple.com/us/app/network-audio-remote/id398312883?mt=8>

Ukoliko ostvarujete pristup koristeći 2D kod
Pročitajte sljedeći 2D kod za pristup.

Android



iOS



Sistem može reproducirati audio sadržaj pohranjen na serveru u formatima MP3, linearni PCM, WMA i AAC*. Audio sadržaj sa zaštitom autorskih prava DRM (Digital Rights Management) ne može se reproducirati na ovom sistemu.

* Sistem može reproducirati datoteke AAC samo s nastavcima ".m4a", ".mp4" ili ".3gp".

Napomene


- Općenito je potrebno neko vrijeme da se prepozna svaki uređaj usklađeni za DLNA-koji je trenutačno u upotrebi kada uživate u audiosadržaju preko kućne mreže.
- Ovaj sistem ne može reproducirati datoteke u formatu WMA sa zaštitom autorskih prava DRM. Ako se datoteka WMA ne može reproducirati na ovom sistemu, provjerite svojstva datoteke na računaru kako biste vidjeli ima li zaštitu autorskih prava-DRM. Otvorite mapu ili nosač podataka gdje je pohranjena datoteka WMA i kliknite desnom tipkom miša na datoteku kako bi se prikazao prozor [Property] (Svojstvo). Ako postoji kartica [Licence] (Licenca), datoteka ima zaštitu autorskih prava DRM i ne može se reproducirati na ovom sistemu.
- Nećete moći reproducirati neki sadržaj s proizvodima DLNA CERTIFIED.

Savjet

Funkcija mreže dostupna je reprodukcijom audio sadržaja na serverima ili uređaju kontroleru koji su usklađeni s opcijom DLNA, iako je ne možete odabrati pomoću funkcijskih dugmadi na jedinici sistema.

Slušanje audiosadržaja pohranjenog na računaru sa sistemom Windows 8

Windows 8 podržava DLNA1.5. Windows 8 može se upotrijebiti kao server i kontroler. Jednostavno možete slušati audiosadržaj na serveru pomoću funkcije [Play To] (Reproduciranje na uređaju) sistema Windows 8.



DLNA kontroler/Server (računar sa sistemom Windows 8)


Uređaj za reprodukciju kojim upravlja mreža (ovaj sistem)

Napomena

Stavke prikazane na računaru mogu se razlikovati od prikazanih stavki u ovom odjeljku, ovisno o verziji operativnog sistema ili računarskog okruženja. Pojedini potražite u pomoći za računar.


Postavljanje računara sa sistemom Windows 8

- 1 Premjestite pokazivač miša u gornji desni (ili donji desni) ugao na Start (Početnom) ekranu da biste prikazali dugmad i odaberite [Settings] (Postavke). Pomoću dodirne ploče prikažite dugmad prevlačenjem s desnog kraja početnog ekrana, zatim odaberite [Settings] (Postavke).



- 2 Odaberite ikonu ili .

- 3 Desnom tipkom miša kliknite naziv spojene mreže ili ga pritisnite i držite te odaberite [Turn sharing on or off] (Uključivanje ili isključivanje dijeljenja).



- 4 Odaberite [Yes, turn on sharing and connect to devices] (Da, uključi dijeljenje i poveži sa uređajima).



Slušanje audiosadržaja pohranjenog na računaru sa sistemom Windows 8


Upotreba opcije "Music" (Muzika) sistema Windows 8 (Windows UI)

- 1 Odaberite [Music] (Muzika) na Start (Početnom) ekranu.




- 2 Odaberite željeni audiosadržaj i reproducirajte ga.

- 3 Premjestite pokazivač miša u gornji desni (ili donji desni) ugao na Start (Početnom) ekranu da biste prikazali dugmad i odaberite [Devices] (Uređaji). Pomoću dodirne ploče prikažite dugmad prevlačenjem s desnog kraja početnog ekrana i odaberite [Devices] (Uređaji).




- 4 Odaberite [SONY:CMT-SBT300W(B) XXXXXX].

Sistem ulazi u način funkcije mreže i odabrani se audiosadržaj reproducira.




Upotreba aplikacije Windows Media Player

- 1 Desnom tipkom miša kliknite na Start (Početni) ekran. Pomoću dodirne ploče prevucite Start (Početni) ekran od dna prema vrhu i odaberite [All apps] (Sve aplikacije) u donjem desnom uglu ekrana.




2 Odaberite [Windows Media Player].




3 Desnom tipkom miša kliknite željeni audiosadržaj ili ga pritisnite i držite.

4 Odaberite [Play To] (Reproduciranje na uređaju) iz izbornika.



Pojavljuje se popis uređaja.


5 Odaberite [SONY:CMT-SBT300W(B) XXXXXX].




Sistem ulazi u način funkcije mreže i odabrani se audiosadržaj reproducira.

Postavljanje DLNA kontrolera za upotrebu ovog računara


1 Desnom tipkom miša kliknite na Start (Početni) ekran. Pomoću dodirne ploče prevucite Start (Početni) ekran od dna prema vrhu i odaberite [All apps] (Sve aplikacije) u donjem desnom uglu ekrana.




2 Odaberite [Windows Media Player].



3 Kliknite ili dodirnite [Stream] (Strujanje) odaberite [More streaming options] (Dodatne mogućnosti strujanja).



4 Provjerite jesu sli svi uređaji omogućeni.




Ako nisu, odaberite [Allow All] (Dopusti sve) i otvorite ekran [Allow all media devices] (Dopusti sve medijske uređaje). Odaberite [Allow all the PCs and Media Devices] (Omogući sve računare i medijske uređaje).

5 Odaberite [OK] (U redu) za zatvaranje ekrana. Postavka je sada dovršena. Možete slušati muziku pohranjenu na računaru pomoću DLNA kontrolera.

Slušanje audiosadržaja na računaru sa sistemom Windows 7

Windows 7 podržava DLNA1.5. Windows 7 može se upotrijebiti kao server i kontroler. Jednostavno možete slušati audiosadržaj na serveru pomoću funkcije [Play To] (Reproduciranje na uređaju) sistema Windows 7.



DLNA kontroler/Server (računar sa sistemom Windows 7)

Uređaj za reprodukciju kojim upravlja mreža (ovaj sistem)

Napomena

Stavke prikazane na računaru mogu se razlikovati od prikazanih stavki u ovom odjeljku, ovisno o verziji operativnog sistema ili računarskog okruženja. Pojedinih potražite u pomoći za računar.

Postavljanje računara sa sistemom Windows 7

1 Idite na [Start] – [Control Panel] (Upravljačka ploča) i odaberite [View network status and tasks] (Prikaz mrežnog stanja i zadataka) pod [Network and Internet] (Mreža i internet).


Pojavljuje se ekran [Network and Sharing Center] (Centar za mreže i zajedničko korištenje).

Savjet

Ako se željena stavka ne pojavi na ekranu, pokušajte promijeniti vrstu prikaza opcije Control Panel (Upravljačka ploča).

2 Odaberite [Public network] (Javna mreža) u [View your active networks] (Prikaži aktivne mreže).

Ako ekran prikazuje nešto drugo, a ne [Public network] (Javna mreža), idite na 5. korak.




Pojavljuje se ekran [Set Network Location] (Postavljanje mrežnog mjesta).

3 Odaberite [Home network] (Kućna mreža) ili [Work network] (Uredska mreža) u skladu s okruženjem u kojem se koristi sistem.


4 Slijedite upute prikazane na ekranu u skladu s okruženjem u kojem se koristi sistem.

Kada završite s promjenom, potvrdite da je stavka u [View your active networks] (Prikaz aktivnih mreža) promijenjena u [Home network] (Kućna mreža) ili [Work network] (Uredska mreža) na ekranu [Network and Sharing Center] (Centar za mreže i zajedničko korištenje).

5 Odaberite [Change advanced sharing settings] (Promijeni napredne postavke dijeljenja).




6 Odaberite [Choose media streaming options...] (Odaberi opcije emitiranja medija...) u [Media streaming] (Emitiranje medija).



7 Ako se [Media streaming is not turned on] (Strujanje medijskih sadržaja nije uključeno) prikazuje na ekranu Media streaming options (Mogućnosti strujanja medijskih sadržaja), odaberite [Turn on media streaming] (Uključi strujanje medijskih sadržaja).

8 Odaberite [Allow All] (Dopusti sve).



Otvara se ekran [Allow all media devices] (Dopusti sve medijske uređaje). Ako su svi uređaji u lokalnoj mreži postavljeni na [Allowed] (Dopušteno) za pristup mreži, odaberite [OK] (U redu) i zatvorite ekran.

9 Odaberite [Allow all the PCs and Media Devices] (Omogući sve računare i medijske uređaje).


10 Odaberite [OK] (U redu) za zatvaranje ekrana.

Slušanje audiosadržaja pohranjenog na računaru sa sistemom Windows 7

1 Pokrenite [Windows Media Player] sistema Windows 7.


2 Odaberite željeni audiosadržaj, zatim kliknite desnu tipku miša.

3 Odaberite [Play To] (Reproduciranje na uređaju) iz izbornika.



Pojavljuje se popis uređaja.

4 Odaberite [SONY:CMT-SBT300W(B)XXXXXX].



Sistem ulazi u način funkcije mreže i odabrani se audiosadržaj reproducira.

Slušanje audiosadržaja na računaru sa sistemom Windows Vista/Windows XP

Morate postaviti Windows Media Player 11 za slušanje muzike pomoću sistema Windows Vista/Windows XP* kao servera.

* Windows Media Player 11 nije tvornički instaliran na sistemu Windows XP. Pristupite web-mjestu Microsoft, preuzmite instalacijski program, a zatim instalirajte Windows Media Player 11 na računar. Ažurirajte softversku verziju računara na XP Service Pack 2 ili noviju verziju, zatim instalirajte Windows Media Player 11. Ne možete instalirati Windows Media Player 11 na verzijama sistema XP koje prethode verziji Service Pack 2.


Napomena


Stavke prikazane na računaru mogu se razlikovati od prikazanih stavki u ovom odjeljku, ovisno o verziji operativnog sistema ili računarskog okruženja. Pojednosti potražite u pomoći za računar.

Postavljanje računara sa sistemom Windows Vista/Windows XP

1 Idite na [Start] – [All Programs] (Svi programi) i odaberite [Windows Media Player]. Windows Media Player 11 se pokreće.


2 Odaberite [Media Sharing...] (Dijeljenje medija...) u izborniku [Library] (Biblioteka). Ako upotrebljavate Windows XP, idite na 8. korak.

3 Kada je prikazano , odaberite [Networking...] (Mreže...).




Pojavljuje se ekran [Network and Sharing Center] (Centar za mreže i dijeljenje).

4 Odaberite [Customize] (Prilagodi).



Pojavljuje se ekran [Set Network Location] (Postavljanje mrežnog mjesta).

5 Stavite kvačicu pored [Private] (Privatno) i odaberite [Next] (Sljedeće).



6 Potvrdite da je [Location type] (Vrsta mjesta) promijenjeno u [Private] (Privatno) i odaberite [Close] (Zatvori).

7 Potvrdite da je opcija [(Private network)] (Privatna mreža) prikazana u ekranu [Network and Sharing Center] (Centar za mreže i dijeljenje) i zatvorite ekran.


8 Ako nije stavljena kvačica pored [Share my media] (Dijeli moje medije) na ekranu [Media Sharing] (Dijeljenje medija) koji je prikazan u 2. koraku, dodajte kvačicu pored [Share my media] (Dijeli moje medije), zatim odaberite [OK] (U redu).



Prikazuje se popis uređaja koji se mogu povezati.

9 Odaberite opciju [Settings...] (Postavke...) koja se prikazuje pored [Share my media to:] (Dijeli moje medije sa:).

- 10** Stavite kvačicu pored [Allow new devices and computers automatically] (Automatski dopusti nove uređaje i računare) i odaberite [OK] (U redu).



Napomena


Odznačite ovu stavku nakon što potvrdite da se sistem može povezati s računarom i reproducirati audio podatke na sistemu.

Slušanje audiosadržaja pohranjenog na računaru sa sistemom Windows Vista/Windows XP

Audiosadržaj možete reproducirati pomoću DLNA kontrolera.

Upotreba internetskog emitiranja muzike (Muzičke usluge)

Na internetu možete slušati različita internetska emitiranja muzike bez upotrebe računara. Za slušanje internetskog emitiranja muzike, instalirajte aplikaciju "Network Audio Remote" na mobilni uređaj i upotrijebite mobilni uređaj kao kontroler.



Priprema mobilnog uređaja za kontroler

Pripremite mobilni uređaj kao što je pametni telefon ili tablet da biste ga upotrebljavali kao kontroler.

Napomene

- Prije upotrebe internetskog emitiranja muzike, provjerite sljedeće:
 - Provjerite jesu li sistem i mobilni uređaj spojeni na istu mrežu.*
 - Provjerite da li je sistem uključen.
 - Provjerite jesu li sistem i mobilni uređaj spojeni na internet.*
 - Provjerite je li kontroler prepoznao sistem.

* Za pojedinosti pogledajte "Kako spojiti mrežu" (stranica 36).

- Morate registrirati sistem kako biste upotrijebili Music Unlimited.

Pojedinosti o registraciji potražite na sljedećem web-mjestu (samo oceanijski model): <http://munlimited.com/home>

1 Preuzmite aplikaciju "Network Audio Remote".



Besplatna aplikacija može se preuzeti s usluge "Google Play" za uređaje Android ili s usluge "App Store" za iPhone/iPod touch/iPad na web-mjestu.

Aplikaciju možete jednostavno potražiti ako upišete "Network Audio Remote" u ekran za pretraživanje.

Android

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.nar.app>

iOS

<http://itunes.apple.com/us/app/network-audio-remote/id398312883?mt=8>

Ukoliko ostvarujete pristup koristeći 2D kod

Pročitajte sljedeći 2D kod za pristup.

Android




iOS




Uživanje u internetskom emitiranju muzike

Savjet

Ekрани koji su upotrijebljeni u sljedećem odjeljku odnose se na iPad. Ekрани uređaja Android ili iPhone/iPod touch razlikuju se.

- 1 Dodirnite ili kliknite na ikonu  na ekranu uređaja Android ili iPhone/iPod touch/iPad.

- 2 Odaberite [SONY:CMT-SBT300W(B)] na popisu.



- 3 Odaberite [Music Services] (Usluge muzike) u [Browse Music] (Pregledaj muziku).



- 4 Odaberite [Music Unlimited] ili [vTuner].

Usluge koje se pojavljuju na popisu mogu se razlikovati s obzirom na područje. Odaberite [Music Unlimited] ili [vTuner].


- 5 Odaberite željeni sadržaj za reprodukciju i pokrenite reprodukciju.

Savjet

Ako reprodukcija ne započne, ponovno izvedite postupak od 1. koraka.

Potvrđivanje/uređivanje naziva uređaja

Možete potvrditi i urediti naziv uređaja ove jedinice pomoću ekrana postavki Device Details (Detalji o uređaju) na pregledniku.




Savjeti

- Vrlo glasan zvuk može izlaziti iz jedinice kada postavite preveliku glasnoću pomoću uređaja Android ili iPhone/iPod touch/iPad.
- Pojednosti o upotrebi Android OS ili iOS potražite u Pomoći za svaki OS.
- Za pojednosti o upotrebi aplikacije "Network Audio Remote" dodirnite/kliknite na ikonu Pomoći ili Opcije te aplikacije.

Upotreba opcije AirPlay

Glazbu pohranjenu na Mac ili osobnom računaru možete reproducirati u opcijama iTunes, iPhone, iPod touch, iPad na ovom sistemu pomoću opcije AirPlay.

Glazbu možete reproducirati bežično bez spajanja sistema s drugim uređajem.



Kompatibilni iPhone/iPod touch/iPad modeli


iPod touch (5. generacija), iPod touch (4. generacija), iPod touch (3. generacija), iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPad (4. generacija), iPad mini, iPad (3. generacija), iPad 2, iPad: iOS4.3.3 ili novija verzija

Mac, PC: iTunes10.2.2 ili novija verzija


Napomene

- Pogledajte "Kompatibilni iPhone/iPod touch/iPad modeli" na ovoj stranici za pojedinosti o podržanim verzijama aplikacija iOS ili iTunes.
- Ažurirajte iOS ili iTunes na najnovije verzije prije upotrebe s ovim sistemom.
- Pogledajte priručni za rad za uređaj za pojedinosti o radu opcija iPhone, iPod touch, iPad, iTunes ili AirPlay.

- 1 Pokrenite aplikaciju uređaja iPhone, iPod touch, iPad ili iTunes.

- 2 Odaberite ikonu  u donjem desnom uglu ekrana iPhone, iPod touch ili iPad ili prozor iTunes.

iPhone, iPod touch ili iPad




iTunes




-
- 3** Odaberite [SONY:CMT-SBT300W(B) XXXXXX] na izborniku AirPlay aplikacije iTunes ili uređaja iPhone, iPod touch ili iPad.

iPhone, iPod touch ili iPad



iTunes



-
- 4** Pokrenite reprodukciju audiosadržaja na uređajima iPhone, iPod touch, iPad ili na iTunes.

Sistem ulazi u način funkcije AirPlay i odabrani se audiosadržaj reproducira.

Potvrđivanje/uređivanje naziva uređaja

Možete potvrditi i urediti naziv uređaja ovog sistema pomoću ekrana postavki na pregledniku.

Pogledajte ekran Device Details (Detalji o uređaju) u 8. koraku ekrana "Device Details" (Detalji o uređaju) (stranica 39) za pojediniosti.


Uređeni naziv uređaja može se vratiti izvođenjem radnje "NW RESET" (stranica 38).

Savjeti

- Ako reprodukcija ne započne, ponovno izvršite postupak od koraka 1.
- Vrlo glasan zvuk može izlaziti iz sistema kada postavite preveliku glasnoću pomoću uređaja iPhone, iPod touch, iPad ili iTunes.
- Za pojediniosti o upotrebi opcije iTunes pogledajte Pomoć opcije iTunes.
- Jačina zvuka na uređajima iPhone, iPod touch, iPad ili servisu iTunes možda se neće moći uskladiti s razinom glasnoće ovog sistema.
- Funkcija AirPlay dostupna je reprodukcijom audiosadržaja na uređajima iPhone/iPod touch/iPad, iako je ne možete odabrati pomoću funkcijskih dugmadi na jedinici sistema.

Upotreba aplikacije "WALKMAN" na uređaju Xperia/Xperia Tablet


Glazbu pohranjenu na uređaju Xperia/Xperia Tablet možete na ovom sistemu reproducirati pomoću aplikacije "WALKMAN".



Napomene


- Ažurirajte Android OS na najnoviju verziju prije upotrebe s ovim sistemom.
- Pojedinih potražite u priručniku za rad uređaja Xperia/Xperia Tablet.

1 Pokrenite aplikaciju "WALKMAN" na uređaju Xperia/Xperia Tablet.

2 Odaberite ikonu  u gornjem desnom uglu uređaja Xperia/Xperia Tablet.

3 Odaberite [SONY:CMT-SBT300W(B) XXXXXX] na ekranu prikazanom u 2. koraku.

Xperia/Xperia Tablet




4 Pritisnite tipku reprodukcije i pokrenite reprodukciju audiosadržaja na uređaju Xperia/Xperia Tablet. Sistem ulazi u način funkcije mreže i odabrani se audiosadržaj reproducira.

Savjeti

- Ako reprodukcija ne započne, ponovno izvedite postupak od 1. koraka.
- Pojedinih o upotrebi Android OS potražite u Pomoći za Android OS.
- Funkcija mreže dostupna je reprodukcijom audiosadržaja na uređajima Xperia/Xperia Tablet, iako je ne možete odabrati pomoću funkcijskih dugmadi na jedinici sistema.
- Sistem može reproducirati glazbu pohranjenu u nekim modelima aplikacije "WALKMAN" pomoću funkcije Music Throw (Prebacivanje muzike). Pojedinih o funkciji Music Throw (Prebacivanje muzike) potražite u priručniku za rad priloženom uz aplikaciju "WALKMAN".

Slušanje radija



Biranje radio stanice

- 1 Pritisnite TUNER FUNCTION **[4]** za odabir radijskog pojasa. Pritisnite uzastopno FUNCTION **[4]** na jedinici dok se ne pojavi "TUNER FM" ili "TUNER AM" (CMT-SBT300W) ili dok se ne pojavi "DAB" ili "TUNER FM" (CMT-SBT300WB) u prikazu **[10]**.

- 2 Pritisnite uzastopno TUNING MODE **[21]** dok se ne pojavi "AUTO" u prikazu **[10]**. Svaki put kada pritisnete dugme, način podešavanja mijenja se u AUTO, PRESET ili MANUAL.

- 3 Pritisnite TUNE +/- **[8]**. Oznaka frekvencije na ekranu **[10]** počinje se mijenjati.

Podešavanje se automatski zaustavlja kada se radijska stanica podesi, a "STEREO" (tokom prijema FM stereo emitiranja) pojavljuje se na ekranu (Automatic Scanning (Automatsko traženje)).



Ručno podešavanje


Pritisnite uzastopno TUNING MODE **[21]** dok se "MANUAL" ne pojavi na ekranu **[10]**, a zatim pritisnite TUNE +/- **[8]** da biste podesili željenu stanicu.

Napomene o DAB/DAB+ stanicama (samo CMT-SBT300WB)

- Kada odaberete stanicu koja pruža RDS usluge, emitirani sadržaj prikazuje informacije kao što su naziv usluge ili stanice.
- Kada odaberete DAB/DAB+ stanicu, može proći nekoliko sekundi prije pojave bilo kakvog zvuka.
- Primarna usluga započinje automatski prijem kada sekundarna usluga završi.
- Ovaj birač kanala ne podržava usluge podataka.

Savjet

Ako je prijem FM stereo emitiranog sadržaja šumeći, pritisnite uzastopno FM MODE [22] dok se "MONO" ne pojavi na ekranu za odabir monoauralnog prijema. Time se smanjuje šum.



"MONO" se prikazuje na četiri sekunde.

Izmjena intervala AM podešavanja (osim za modele za Europu)

Zadan je postavka za interval AM podešavanja 9 kHz (ili 10 kHz za neka područja). Koristite dugmad na jedinici da biste izvršili ovu radnju.

- 1 Pritisnite uzastopno FUNCTION [4] na jedinici za odabir AM stanice.
- 2 Pritisnite I/⏻ (napajanje) [1] da biste isključili sistem.
- 3 Pritisnite i držite FUNCTION [4] i pritisnite I/⏻ (napajanje) [1] na jedinici. "STEP 9K" ili "STEP 10K" pojavljuje se na ekranu [10]. Kada promijenite interval, sve prethodno memorisane AM stanice će biti izbrisane.


Postavljanje i memorisanje radio stanica

Možete unaprijed postaviti željene radijske stanice.

- 1 Podesite stanicu koju želite unaprijed postaviti.

- 2 Pritisnite TUNER MEMORY [23].

Postavljeni i memorirani broj



- 3 Pritisnite uzastopno TUNE +/- [8] za odabir memoriranog broja.

Ako je odabrani memorisani broj već dodijeljen nekoj stanici, ta se stanica zamjenjuje novom stanicom.

- 4 Pritisnite + [33] da biste registrirali stanicu.

"COMPLETE" se pojavljuje na ekranu [10].

- 5 Ponovite korake od 1 do 4 da biste registrirali ostale stanice.

Možete memorirati do 20 FM i 10 AM stanica (CMT-SBT300W) ili 20 DAB/DAB+ i 20 FM stanica (CMT-SBT300WB).

Biranje postavljene i memorisane radio stanice

Pritisnite uzastopno TUNING MODE [21] dok se "PRESET" ne pojavi na ekranu [10], a zatim pritisnite TUNE +/- [8] za odabir memoriranog broja na koji je željena stanica registrirana.

Ručno provođenje automatskog DAB traženja (samo CMT-SBT300WB)


Prije odabira DAB/DAB+ stanice, morate uraditi prvobitno DAB skeniranje. Pri selidbi na novo područje također trebate manuelno izvršiti prvobitno DAB skeniranje da biste ažurirali DAB/DAB + uslužne informacije.

-
- 1** Pritisnite uzastopno TUNER FUNCTION **[4]** dok se "DAB" ne pojavi na ekranu **[10]**. Pritisnite uzastopno FUNCTION **[4]** na jedinici dok se "DAB" ne pojavi na ekranu **[10]**.
 - 2** Pritisnite OPTIONS **[34]** za prikaz izbornika postavki.
 - 3** Pritisnite uzastopno **▲/▼ [24]** za odabir "INITIAL", zatim pritisnite **⊕ [33]**.
 - 4** Pritisnite uzastopno **▲/▼ [24]** za odabir "OK", zatim pritisnite **⊕ [33]**.
Skeniranje započinje. Tok skeniranja je predstavljen zvjezdicama (*****). U zavisnosti od DAB/DAB + usluga koje su dostupne u Vašem području, skeniranje može potrajati nekoliko minuta.
Kada je skeniranje završeno kreira se spisak dostupnih usluga.

Napomene

- Ako u vašoj državi ili regiji nije podržano emitiranje DAB/DAB+ stanica, prikazat će se "NO SERV".
- Ovaj postupak briše sve prethodno memorisane postavke.
- Prije isključivanja DAB/FM žičane antene, uvjerite se da je sistem isključen da biste sačuvali svoje DAB/DAB+ postavke.

Korištenje dodatnih audio komponenti



- 1** Pritisnite VOLUME – **17** na daljinskom upravljaču za smanjenje jačine zvuka. Okrenite VOLUME kotačić **17** na jedinici suprotno od kazaljke na satu za smanjenje jačine zvuka.
- 2** Spojite dodatnu audio komponentu na priključak AUDIO IN **C** (stranica 13). Povežite dodatnu eksternu opremu pomoću audio kabla za povezivanje (nije isporučen).
- 3** Pritisnite AUDIO IN FUNCTION **4**. Pritisnite uzastopno FUNCTION **4** na jedinici dok se "AUDIO IN" ne pojavi na ekranu **10**.

- 4** Započinjanje reproduciranja povezane komponente. Prilagodite jačinu zvuka povezane komponente tokom reproduciranja.

- 5** Pritisnite VOLUME +/- **17** na daljinskom upravljaču za prilagodbu jačine zvuka. Okrenite VOLUME kotačić **17** na jedinici lijevo ili desno za prilagodbu jačine zvuka.

Napomena

Sistem može automatski ući u Standby (Režim pripravnosti) ako je jačina zvuka povezane komponente preniska. U saglasnosti s tim podesite jačinu zvuka. Pogledajte "Postavljanje funkcije Automatic Standby (Automatski režim pripravnosti)" (stranica 62).

Postavljanje funkcije automatskog režima pripravnosti

Ovaj sistem je opremljen funkcijom automatskog ulaska u režim pripravnosti. Pomoću te funkcije sistem automatski prelazi način Standby (Pripravnost) nakon približno 15 minuta neaktivnosti ili nepostojanja izlaza audio signala. "AUTO STBY" se pojavljuje na ekranu **10** na 2 minute prije nego što sistem uđe u način Standby (Pripravnost).

Funkcija automatskog ulaska u režim pripravnosti je uključena prema zadanoj vrijednosti. Ovu funkciju možete isključiti pomoću izbornika.

- Sistem ponovno odbrojava vrijeme (15 minuta) dok ne prijeđe u način Standby (Pripravnost), čak i ako je omogućena funkcija Automatic Standby (Automatsko stanje pripravnosti) u sljedećim slučajevima:
 - kada je USB uređaj spojen
 - kada je pritisnuta neka tipka na daljinskom upravljaču ili uređaju
- * Funkcija AM dostupna je samo za CMT-SBT300W ili DAB samo za CMT-SBT300WB.

1 Pritisnite **OPTIONS** **34** za prikaz izbornika postavki.

2 Pritisnite uzastopno **▲/▼** **24** za odabir "AUTO STBY", zatim pritisnite **+** **33**.

3 Pritisnite uzastopno **▲/▼** **24** za odabir "ON" ili "OFF", zatim pritisnite **+** **33**.

Napomene

- Funkcija automatskog režima pripravnosti je nevažeća za funkciju birača kanala (FM/AM/DAB⁺), čak i ako ste je omogućili.
- Sistem možda neće automatski ući u režim pripravnosti u sljedećim slučajevima:
 - tokom procesa otkrivanja audio signala
 - tokom reprodukcije audio pjesama ili datoteka
 - dok se izvode funkcije mjerača vremena za isključivanje ili mjerača vremena za početak reprodukcije

Postavljanje stanja pripravnosti za BLUETOOTH/mrežu

Možete omogućiti/onemogućiti stanje pripravnosti za BLUETOOTH/mrežu. Kad je omogućeno stanje pripravnosti za BLUETOOTH/mrežu, sistem prelazi u način rada na čekanju za BLUETOOTH ili mrežnu vezu čak i kada je sistem isključen. Stanje pripravnosti za BLUETOOTH/mrežu onemogućeno je prema zadanim postavkama.

1 Pritisnite **OPTIONS** **[34]** za prikaz izbornika postavki.

2 Pritisnite uzastopno **▲/▼** **[24]** za odabir "BT/NW STBY", zatim pritisnite **+** **[33]**.

3 Pritisnite uzastopno **▲/▼** **[24]** za odabir "ON" ili "OFF", zatim pritisnite **+** **[33]**.

4 Pritisnite **I/O** (napajanje) **[1]** za isključivanje sistema.

Kada je "BT/NW STBY" postavljeno na "ON", sistem se uključuje i možete slušati muziku aktivacijom opcija BLUETOOTH ili AirPlay na spojenoj komponenti.


Napomena

Reprodukcija DLNA uređaja ili upotreba Muzičkih usluga nije moguća.

Ažuriranje softvera

Softver sistema možete ažurirati preuzimanjem najnovije verzije preko mreže.

Ako sistem otkrije novo ažuriranje kada je spojen na internet, "UPDATE" se pojavljuje na ekranu [10]. Softver možete ažurirati pomoću izbornika opcija.



1 Pritisnite **OPTIONS** [34] za prikaz izbornika postavki.

2 Pritisnite uzastopno **▲/▼** [24] za odabir opcije "UPDATE", zatim pritisnite **⊕** [33].

3 Pritisnite uzastopno **▲/▼** [24] za odabir "OK", zatim pritisnite **⊕** [33].


Ažuriranje počinje.

Napomene

- Obično može proći od 3 do 10 minuta dok sistem ne završi ažuriranje. Ovisno o mrežnom okruženju, može biti potrebno više vremena.
- Nemojte raditi s jedinicom ili daljinskim upravljačem tokom ažuriranja. Štoviše, nemojte isključivati sistem ili isključivati kabal za napajanje tokom ažuriranja.

Podešavanje zvuka

Po želji možete postaviti bass boost ili prilagoditi nijansu.



Postavljanje bas pojačala

Pritisnite uzastopno BASS BOOST **16** za odabir "ON" ili "OFF".

Podešavanje basa i visokih tonova


Pritisnite BASS +/- **29** za prilagodbu basa ili TREBLE +/- **30** za prilagodbu visokih tonova.

- Na jedinici pritisnite EQ uzastopno **14** za odabir "BASS" ili "TREBLE" te prilagodite odabranu stavku pomoću opcije TUNE +/- **8**.

Savjet

Sistem je opremljen funkcijom DSEE da bi reproducirao jasan zvuk visokih frekvencija unatoč degradaciji izazvanoj kompresijom. Funkcija DSEE obično se aktivira automatski prepoznavanjem izvora zvuka, ali možda se neće aktivirati, ovisno o funkciji koja je u upotrebi.

Promjena displeja



Za	Uradite sljedeće:
Pogledajte informacije na ekranu 10 *1	Pritisnite uzastopno DISPLAY 28 kada je sistem uključen.
Prikaz sata	Pritisnite uzastopno DISPLAY 28 kada je sistem isključen.*2 Sat se pojavljuje na približno 8 sekundi.

*1 Tokom reprodukcije CD-DA/MP3 diska možete vidjeti u nastavku opisane informacije.

*2 Informacije se ne prikazuju BLUETOOTH/ Network Standby (pripravnost mreže) načinu.

CD-DA disk

- preostalo vrijeme reprodukcije pjesme
- ukupno preostalo vrijeme reprodukcije

MP3 disk

- naziv numere ili datoteke
- ime izvođača
- naziv albuma

Napomene o informacijama koje se prikazuju na displeju

- Znakovi koji se ne mogu prikazati pojavljuju se kao " _".
- Sljedeće informacije se ne prikazuju:
 - ukupno preostalo vrijeme ili ukupno vrijeme reprodukcije za MP3 disk
 - preostalo vrijeme reprodukcije za MP3 datoteku

- Sljedeće informacije ne prikazuju se ispravno:
 - proteklo vrijeme reprodukcije MP3 datoteke kodirane pomoću VBR (varijabilna brzina prijenosa).
 - naziv mape i datoteka koje nisu uskladene sa standardom ISO9660 razina 1/razina 2 ili Joliet u formatu proširenja.
- Sljedeće informacije se prikazuju:
 - ukupno vrijeme reprodukcije za CD-DA disk (osim kad je odabran režim PGM i uređaj za reprodukciju je zaustavljen)
 - preostalo vrijeme reprodukcije za pjesmu na CD-DA disku
 - preostalo vrijeme reprodukcije za CD-DA disk (samo kad je tokom reprodukcije odabran režim uobičajene reprodukcije)
 - Informacije oznaka ID3 za MP3 datoteke. Ekran informacija oznaka ID3 verzije 2 ima prednost pred oznakama ID3 verzije 1 i 2 kada se obje upotrebljavaju za jednu MP3 datoteku.
 - najviše 64 znaka za ID3 oznaku, pri čemu su dopuštena velika slova (A do Z), brojevi (0 do 9) i znakovi (" \$ % ' () * + , - . / < = > @ [\] _ ' { } ! ? ^ ~)

Napomene o DAB+ prikazanim informacijama (samo CMT-SBT300WB)

Prikazuju se i sljedeće informacije;


- najviše do 8 znakova naziva usluge, do 128 znakova za DLS (Dynamic Label Segment) i do 16 znakova za oznaku programskog paketa.
- prikazuje se vrijednost između 0 i 100 koja označava kvalitet signalu.

Korištenje mjerača vremena

Možete odabrati mjerač vremena za isključivanje i mjerač vremena za reproduciranje.
Mjerač vremena za isključivanje ima prednost nad mjeračem vremena za reproduciranje.
Možete postaviti mjerač vremena koristeći dugmad na daljinskom upravljaču.

Postavljanje mjerača vremena za isključivanje


Sistem se automatski isključuje nakon što istekne vrijeme određeno mjeračem vremena za isključivanje. Mjerač vremena radi čak i kada sat nije postavljen.



- 1 Pritisnite uzastopno SLEEP **20** da biste odredili vrijeme.
 - Odaberite "30MIN" da bi se sistem isključio za 30 minuta.
 - Da biste poništili Sleep Timer (mjerač vremena), odaberite "OFF".

Postavljanje mjerača vremena za reproduciranje


Možete slušati CD-DA ili MP3 disk ili radio svaki dan u memorirano vrijeme. Osigurajte da je postavljen sat prije nego što postavite mjerač vremena.







- 1 Pripremite izvor zvuka.
 - Pripremite izvor zvuka i okrenite VOLUME kotačić **17** na jedinici lijevo ili desno ili pritisnite VOLUME +/- **17** na daljinskom upravljaču za prilagodbu jačine zvuka. Dostupni izvori zvuka su: CD, USB i TUNER (FM, AM ili DAB)*¹ FUNCTION

- Da biste reproducirali željene pjesme ili datoteke samo na disku, stvorite program. Pogledajte "Stvaranje vlastitog programa (Program Play (Reprodukcija programa))" (stranica 22).
 - Za slušanje radijskog programa podesite željenu stanicu pomoću opcija Automatic Scanning (Automatsko traženje), Manual Tuning (Ručno podešavanje) ili Preset Tuning (Memorirano podešavanje) (stranica 58).
- *1 FM ili AM za CMT-SBT300W ili FM ili DAB za CMT-SBT300WB.





2 Pritisnite TIMER MENU .

-
- ## 3 Pritisnite uzastopno za odabir "PLAY SET", zatim pritisnite .
- Početno vrijeme treperi na ekranu .

-
- ## 4 Postavite vrijeme da biste započeli radnju.
- Pritišćite   da biste odredili sat, zatim pritisnite  . Indikator za minute trepće. Pomoću istog postupka postavite minute. Kada se odredi vrijeme započinjanja, sistem će Vam ponuditi opciju postavljanja vremena zaustavljanja.

-
- ## 5 Pomoću postupka iz koraka 4 postavite vrijeme zaustavljanja radnje.

Ako "TIME NG" treperi na ekranu
Vrijeme započinjanja i vrijeme zaustavljanja je postavljeno na istu vrijednost. Promijenite vrijeme zaustavljanja.











-
- ## 6 Odaberite izvor zvuka.
- Pritišćite   dok se ne pojavi željeni izvor zvuka, zatim pritisnite  .
- Dostupni izvori zvuka su: CD, USB i TUNER (FM, AM ili DAB)*¹ FUNCTION.
- *1 FM ili AM za CMT-SBT300W ili FM ili DAB za CMT-SBT300WB.

Nakon što ste odabrali izvor zvuka, pojavljuje se displej za potvrdu mjerača vremena za reproduciranje.

-
- ## 7 Pritisnite (napajanje) da biste isključili sistem.

- Kad je Play Timer (mjerač vremena za automatsko pokretanje reprodukcije) postavljen, sistem se automatski uključuje oko 15 sekundi (za FM, AM ili DAB*) ili oko 90 sekundi (za CD-DA disk ili USB uređaj) prije memoriranog vremena.
 - Mjerač vremena za reproduciranje neće raditi ukoliko je sistem uključen u vrijeme predviđeno za početak reproduciranja. Osigurajte da se sistem ne koristi dok se sam ne uključi i dok ne započne reproduciranje zadano mjeračem vremena.
- * Funkcija AM dostupna je samo za CMT-SBT300W ili DAB samo za CMT-SBT300WB.

Provjeravanje postavki

- 1 Pritisnite TIMER MENU .
 - 2 Pritisnite uzastopno   za odabir "SELECT", a zatim pritisnite  .
 - 3 Pritisnite uzastopno   za odabir "PLAY SEL", a zatim pritisnite  .
- Postavka mjerača vremena pojavljuje se na ekranu .

Poništavanje mjerača vremena

- 1 Pritisnite TIMER MENU **19**.
- 2 Pritisnite uzastopno **▲/▼ 24** za odabir "SELECT", a zatim pritisnite **⊕ 33**.
- 3 Pritisnite uzastopno **▲/▼ 24** za odabir "OFF", a zatim pritisnite **⊕ 33**.

Promjena postavki

provedite iste potupke za promjenu postavke opcije Play Timer (mjerač vremena za automatsko pokretanje reprodukcije).

Napomene

- Kada je izvor zvuka za Play Timer (mjerač vremena za automatsko pokretanje reprodukcije) postavljen na radijsku stanicu koju ste postavili pomoću opcije Automatskog traženja (AUTO) ili ručnog podešavanja (MANUAL), ako promijenite radijsku frekvenciju ili pojas nakon postavljanja mjerača vremena, postavka radijske stanice za mjerač vremena takode će se promijeniti.
- Ukoliko je izvor zvuka za mjerač vremena za reproduciranje postavljen na radio stanicu koja je prethodno memorisana (memorisani broj 1 do 20) i ukoliko je frekvencija radio stanice ili opsega promijenjena nakon što je mjerač vremena postavljen, postavke radio stanice za mjerač vremena se neće promijeniti. Možete podesiti biranje radio stanica za mjerač vremena.

Savjet

Postavka mjerača vremena za reproduciranje se ne mijenja sve dok je manuelno ne otkažete.

Rješavanje problema

Ako se za vrijeme korištenja sistema pojavi problem, slijedite korake opisane u nastavku prije obraćanja najbližem prodavaču proizvoda kompanije Sony. Ako se pojavi poruka o grešci, obavezno zabilježite njen sadržaj radi referenciranja.

1 Provjerite je li problem naveden u odjeljku "Rješavanje problema".

2 Provjerite sljedeća web-mjesta korisničke podrške.

Za korisnike u Evropi:

<http://support.sony-europe.com/>

Za korisnike u drugim zemljama/
regijama:

<http://www.sony-asia.com/support>

Na ovim web-mjestima pronaći ćete najnovije informacije za podršku i odgovore na najčešća pitanja (FAQ).

3 Ako nakon 1. i 2. koraka i dalje ne možete riješiti problem, obratite se najbližem prodavaču proizvoda kompanije Sony.

Ukoliko problem potraje nakon što ste izvršili sve gore navedene postupke, obratite se najbližem Sony prodavaču. Kada donosite proizvod na popravku, obavezno ponesite cijeli sistem (glavnu jedinicu i daljinski upravljač). Ovaj proizvod sačinjava sistem i cijeli je sistem potreban za utvrđivanje koji je dio potrebno popraviti.

Ukoliko treperi indikator STANDBY ²

Odmah isključite kabl za napajanje i provjerite sljedeće stavke:

- Da li se desio kratak spoj na kابلu zvučnika?

Nakon što indikator STANDBY ² prestane treptati, ponovno priključite kabl za napajanje i uključite sistem. Ako problem potraje, obratite se najbližem Sony prodavaču.

Opće

Sistem se ne uključuje.

- ➔ Da li je kabl za napajanje ispravno ukopčan?

Sistem neočekivano prelazi u režim pripravnosti.

- ➔ To nije kvar. Kada sistem ne koristite otprilike 15 minuta ili nema izlaznog audio signala, on automatski prelazi u režim pripravnosti. Pogledajte "Postavljanje funkcije automatskog režima pripravnosti" (stranica 62).

Postavka sata ili mjerača vremena za početak reprodukcije neočekivano je otkazana.

- ➔ Ako protekne otprilike jedna minuta bez ikakve aktivnosti, postavka sata ili mjerača vremena za početak reprodukcije automatski se poništava. Ponovite postupak od početka.

Nema zvuka.

- ➔ Osigurajte da su kablovi zvučnika ispravno povezani.
- ➔ Provjerite da li ste koriste isporučeni zvučnici.
- ➔ Okrenite toččić VOLUME [17] na jedinici u smjeru kazaljke na satu ili pritisnite VOLUME + [17] na daljinskom upravljaču da biste pojačali jačinu zvuka.
- ➔ Osigurajte da su slušalice isključene iz konektora za slušalice.
- ➔ Osigurajte da je vanjska komponenta ispravno povezana na AUDIO IN konektor [C] i postavite funkciju na AUDIO IN.
- ➔ Navedena stanica je možda privremeno obustavila emitiranje.
- ➔ Zvuk iz lijevog i desnog zvučnika nije izbalansiran. Provjerite da li su lijevi i desni zvučnici ispravno povezani.
- ➔ Zvučnike postavite simetrično.
- ➔ Povežite isporučene zvučnike.

Pojavljuju se jake smetnje ili šumovi.

- ➔ Odmaknite sistem od izvora šuma.
- ➔ Priključite sistem na drugu zidnu utičnicu.
- ➔ Preporučuje se korištenje priključka za izmjeničnu struju sa filterom za šumove (nije isporučen).

Daljinski upravljač ne radi.

- ➔ Uklonite sve prepreke između daljinskog upravljača i senzora na jedinici i postavite jedinicu što dalje od fluorescentnog svjetla.
- ➔ Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru za daljinski upravljač na jedinici.
- ➔ Primaknite daljinski upravljač bliže sistemu.

CD-DA/MP3 disk

Na displeju se pojavljuje "LOCKED" [10], a disk se ne može ukloniti iz ležišta diska.

- ➔ Obratite se najbližem Sony prodavaču ili lokalnom ovlaštenom Sony servisnom odjelu.

Disk ili datoteka se ne mogu reproducirati.

- ➔ Disk koji nije dovršen (CD-R ili CD-RW disk na koji se mogu sačuvati dodatni podaci).

Zvuk preskače ili se disk ne reproducira.

- ➔ Obrišite disk i vratite ga.
- ➔ Premjestite sistem dalje od izvora vibracija (na primjer na stabilno postolje).
- ➔ U zavisnosti od jačine zvuka, oscilacije zvučnika mogu biti uzrok preskakanja zvuka. Udalžite zvučnike od jedinice ili promijenite mjesto zvučnika.

Reproduciranje ne kreće od prve numere ili datoteke.

- ➔ Vratite se na uobičajeni režim reproduciranja pritišćući PLAY MODE [27] tokom režima zaustavljanja dok se oznake "PGM" i "SHUF" ne prestanu pojavljivati na [10] displeju.

Za početak reproduciranja potrebno je više vremena nego obično.

- ➔ Sljedeći diskovi mogu dogoditi početak reproduciranja:
 - disk snimljen pomoću komplicirane strukture u obliku stabla
 - disk snimljen u formatu s više odjeljaka
 - disk s mnogo fascikla

iPod/iPhone/iPad

Nema zvuka.

- ➔ Provjerite da li je iPod/iPhone/iPad uređaj pravilno povezan na USB priključak [18].
- ➔ Zaustavite reprodukciju i povežite iPod/iPhone/iPad uređaj na sistem.
- ➔ Vodite računa da iPod/iPhone/iPad uređaj bude ažuriran najnovijim softverom. U suprotnom ažurirajte iPod/iPhone/iPad uređaj prije korištenja sistema.
- ➔ Okrenite toččić VOLUME [17] na jedinici u smjeru kazaljke na satu ili pritisnite VOLUME + [17] na daljinskom upravljaču da biste pojačali jačinu zvuka.
- ➔ Ovaj sistem možda ne podržava iPod/iPhone/iPad uređaj. Pogledajte "Kompatibilni iPod/iPhone/iPad modeli" (stranica 24).

Zvuk je izobličen.

- ➔ Provjerite da li je iPod/iPhone/iPad uređaj pravilno povezan na USB priključak **18**.
- ➔ Okrenite toččić VOLUME **17** na jedinici u smjeru kazaljke na satu ili pritisnite VOLUME + **17** na daljinskom upravljaču da biste pojačali jačinu zvuka.
- ➔ Postavite postavku "EQ" iPod/iPhone/iPad uređaja na "Off" ili "Flat".
- ➔ Ovaj sistem možda ne podržava iPod/iPhone/iPad uređaj. Pogledajte "Kompatibilni iPod/iPhone/iPad modeli" (stranica 24).

iPod/iPhone/iPad uređaj ne funkcioniše.

- ➔ Isključite sve ostale iOS aplikacije pokrenute na iPod/iPhone/iPad uređaju. Pojednostavi provjerite u priručniku za upotrebu priloženom uz iPod/iPhone/iPad uređaj.
- ➔ Provjerite da li je iPod/iPhone/iPad uređaj pravilno povezan na USB priključak **18**.
- ➔ Vodite računa da iPod/iPhone/iPad uređaj bude ažuriran najnovijim softverom. U suprotnom ažurirajte iPod/iPhone/iPad uređaj prije korištenja sistema.
- ➔ Budući da se sistem i iPod/iPhone/iPad uređaj razlikuju, možda nećete moći upravljati iPod/iPhone/iPad uređajem koristeći dugmad na daljinskom upravljaču ili glavnoj jedinici. U tom slučaju koristite kontrolne tipke na iPod/iPhone/iPad uređaju.

iPod/iPhone/iPad uređaj se ne može puniti.

- ➔ Uvjerite se da je iPod/iPhone/iPad uređaj pravilno povezan na USB priključak **18** putem kabela isporučenog s iPod/iPhone/iPad uređajem.
- ➔ iPod/iPhone/iPad uređaj ne možete puniti kad je sistem isključen.

USB uređaj

Povezan je USB uređaj koji nije podržan.

- ➔ Ako povežete USB uređaj koji nije podržan, može doći do sljedećih problema. Provjerite informacije o kompatibilnim USB uređajima na web lokacijama navedenima u odjeljku "Reproduciranje datoteke na USB uređaju" (stranica 26).
 - USB uređaj nije prepoznat.
 - Sistem ne prikazuje nazive datoteka ili fascikli.
 - Reproduciranje nije moguće.
 - Zvuk je isprekidan.
 - Čuje se šum.
 - Zvuk je izobličen na izlazu.

Nema zvuka.

- ➔ USB uređaj nije ispravno povezan. Isključite sistem i ponovno povežite USB uređaj.

Čuje se šum, zvuk preskače ili je izobličen.

- ➔ Povezan je USB uređaj koji nije podržan. Priključite podržani USB uređaj.
- ➔ Isključite sistem, ponovo povežite USB uređaj, zatim uključite sistem.
- ➔ Muzički podaci sadrže šum ili je zvuk izobličen. Moguće je da je došlo do pojave šumova tokom snimanja muzičkih podataka što je uzrokovano stanjem računara. U tom slučaju, izbrišite datoteke i ponovno snimite muzičke podatke.
- ➔ Prilikom kodiranja audio datoteka korištena je niska brzina prenosa u bitovima. Pošaljite na USB uređaj audio datoteke s višom brzinom prijenosa.

Poruka "READING" prikazuje se duže vrijeme ili je potrebno više vremena za početak reprodukcije.

- ➔ Proces čitanja može trajati duže u sljedećim slučajevima.
 - Na USB uređaju ima mnogo fascikli ili datoteka.
 - Struktura datoteke je izrazito složena.
 - Na memoriji ne postoji dovoljno slobodnog prostora.
 - Interna memorija je fragmentirana.

Naziv datoteke ili fascikle (naziv albuma) se ne prikazuje ispravno.

- ➔ Ponovno snimite muzičke podatke na USB uređaj s obzirom na to da je moguće da su snimljeni podaci na USB uređaju oštećeni.
- ➔ Kôd znakova koji sistem može prikazati je sljedeći:
 - Velika slova (A do Z).
 - Brojevi (0 do 9).
 - Simboli (< > * +, [] @ \ _).
 Ostali znakovi se prikazuju kao " _ ".

USB uređaj nije prepoznat.

- ➔ Isključite sistem, ponovo povežite USB uređaj, zatim uključite sistem.
- ➔ Provjerite informacije o kompatibilnim USB uređajima na web lokacijama navedenima u odjeljku "Reproduciranje datoteke na USB uređaju" (stranica 26).
- ➔ USB uređaj ne radi ispravno. Više informacija o tome kako da riješite ovaj problem potražite u priručniku za korištenje koji ste dobili uz USB uređaj.

Reproduciranje ne započinje.

- ➔ Isključite sistem, ponovo povežite USB uređaj, zatim uključite sistem.
- ➔ Provjerite informacije o kompatibilnim USB uređajima na web lokacijama navedenima u odjeljku "Reproduciranje datoteke na USB uređaju" (stranica 26).

Reproduciranje ne kreće od prve numere.

- ➔ Postavite režim reproduciranja na režim uobičajenog reproduciranja.

USB se ne može puniti.

- ➔ Pazite da USB bude čvrsto priključen.
- ➔ Ne može se vršiti punjenje kada je sistem isključen iz struje.
- ➔ Sistem možda neće prepoznati USB uređaj. Provjerite informacije o kompatibilnim USB uređajima na web lokacijama.

Birač kanala

Pojavljuju se jake smetnje ili šumovi (poruka "STEREO" trepće na prozoru displeja **[10]**) ili nema prijema emitera.

- ➔ Ispravno priključite antenu.
- ➔ Pronađite mjesto i orijentaciju koji obezbjeđuju dobar prijem, a potom ponovno podesite antenu.
- ➔ Držite antene dalje od jedinice, kabla zvučnika ili druge AV opreme da biste izbjegli pojavu šumova.
- ➔ Isključite elektroničku opremu u blizini.

Istovremeno se može čuti nekoliko radio stanica.

- ➔ Pronađite mjesto i orijentaciju koji obezbjeđuju dobar prijem, a potom ponovno podesite antenu.
- ➔ Povežite kablove antene pomoću štipaljki za kablove koje se mogu nabaviti u trgovinama te prilagodite dužinu kablova.

Postoje smetnje u prijemu DAB/DAB+ radio stanica.


- ➔ Provjerite sve antenske veze, zatim izvršite postupak automatskog DAB skeniranja. Pogledajte "Ručno provođenje automatskog DAB traženja (samo CMT-SBT300WB)" (stranica 60).
- ➔ Trenutna DAB/DAB+ usluga nije dostupna. Pritisnite TUNE +/- **[8]** da biste odabrali drugu uslugu.
- ➔ Ukoliko ste se preselili u drugo područje, neke usluge/frekvencije mogu biti promijenjene ili nedostupne. Izvršite postupak automatskog DAB skeniranja da biste ponovno registrirali sadržaj emitera. (Izvršavanje ovog postupka dovodi do brisanja svih prethodno memorisanih postavki.)

Prekinuto je DAB/DAB+ emitiranje.

- ➔ Provjerite lokaciju sistema ili podesite orijentaciju antene kako biste poboljšali prikazanu vrijednost kvaliteta signala.

Mrežna veza

Sistem se ne može povezati na mrežu. (druga oprema na mreži ne može pronaći ili prepoznati sistem.)

- ➔ Provjerite da li  svijetli na displeju [10](#).
- ➔ Potrebno je približno 1 minuta da sistem pribavi IP adresu kada se sistem uključi u komunikacionom okruženju bez usmjerivača.
- ➔ Kada koristite fiksnu IP adresu, ista IP adresa se možda koristi za drugu opremu. Koristite različitu IP adresu.

Sistem se ne može povezati na mrežu putem bežične LAN veze.

- ➔ Ako je mrežni (LAN) kabl povezan na sistem, sistem automatski uspostavlja žičanu LAN vezu. Ako želite koristiti bežičnu LAN vezu, ne povežite mrežni (LAN) kabl na sistem.
- ➔ Provjerite postavke bežičnog LAN usmjerivača/pristupne tačke. Ako je SSID nevidljivi režim postavljen na ON (uključeno) na pristupnoj tački, postavite ga na OFF (isključeno). Za detalje o postavkama pristupne tačke, pogledajte uputstva za upotrebu pristupne tačke.

Sistem se ne može povezati na mrežu koristeći WPS.


- ➔ Postavite mrežu nakon što pretražite pristupne tačke koristeći skeniranje pristupnih tačaka.

Brzina komunikacije bežične LAN veze je iznenada opala.

- ➔ Brzina komunikacije bežične LAN veze opada na IEEE802.11n-kompatibilnom bežičnom LAN usmjerivaču/pristupnoj tački ako je metod zaštite sigurnosti postavljen na WEP ili WPA/WPA2-PSK (TKIP). Šema enkripcije (sigurnosna šema) se razlikuje ovisno o uređaju. Za detalje pogledajte uputstvo za rukovanje isporučeno sa pametnim usmjerivačem/pristupnom tačkom.

Muzičke usluge

Sistem se ne može povezati na Muzičke usluge.

- ➔ Provjerite da li je bežični LAN usmjerivač/pristupna tačka uključen.
- ➔ Provjerite da li se  pojavljuje u prozoru za prikaz [10](#). Ako se ne pojavljuje, ponovo postavite bežičnu mrežu (stranica 37).
- ➔ Dok je sistem povezan putem bežične mreže, primaknite usmjerivač/pristupnu tačku bežične LAN mreže i sistem bliže jedan drugom i ponovite postavljanje.
- ➔ Ovisno o pružaocu usluga, dopuštena je samo jedna veza na Internet. U tom slučaju, sistem se ne može povezati ako je veza zauzeta. Obratite se vašem operateru ili pružaocu usluga.
- ➔ Kada uključite mobilni (Android, Xperia/ Xperia Tablet ili iPhone/iPod touch/iPad) uređaj, nakon što par trenutaka bude bez napajanja, pokušate ponovo pokrenuti aplikaciju "Network Audio Remote".

Kućna mreža

Uređaj za upravljanje ne može pronaći ovaj sistem. (Uređaj za upravljanje ne može pregledavati sadržaj na ovom sistemu.)

- ➔ Provjerite da li je uređaj za upravljanje pravilno povezan na kućnu mrežu.
- ➔ Omogućeno je multikast upravljanje pristupnom tačkom.

Reproduciranje muzike započinje automatski.

- ➔ Ovaj sistem je pod kontrolom neke druge komponente. Da odbijete kontrolu, postavite način rada BLUETOOTH/Network Standby na isključeno (stranica 63).

Zvuk je isprekidan.

- ➔ DLNA server je preopterećen. Izidite iz svih pokrenutih aplikacija.
- ➔ Bežični signal je slab. Prestanite koristiti mikrovalnu pećnicu.

Reprodukcija ne započinje.

- ➔ Provjerite da li je audio datoteka neodgovarajuća ili je izbrisana sa servera. Pogledajte upute za upotrebu servera.
- ➔ Server pokušava reproducirati audio datoteku u audio formatu koji sistem ne podržava. Provjerite informacije o audio formatu na serveru.
- ➔ Onemogućite multikast upravljanje na bežičnom LAN usmjerivaču/pristupnoj tački. Ako je omogućeno, može proći par minuta prije usmjeravanja zvuka na izlaz. Za detalje pogledajte uputstvo za rukovanje isporučeno sa bežičnim LAN usmjerivačem/pristupnom tačkom.
- ➔ Server ne dopušta pristup sa ovog sistema. Promijenite postavke servera tako da dopusti pristup sa ovog sistema. Za detalje, pogledajte upute za upotrebu servera.

AirPlay

Sistem nije moguće pronaći pomoću iPhone/iPod Touch/iPad uređaja.

- ➔ Pogledajte odjeljak "Mrežna veza – sistem se ne može povezati na mrežu" (stranica 74).
- ➔ Provjerite da li je iOS uređaj ili računar sa iTunes funkcijom povezan na vašu kućnu mrežu.
- ➔ Prije korištenja sistema, ažurirajte iOS ili iTunes na najnoviju verziju.

Reproduciranje muzike započinje automatski.

- ➔ Ovaj sistem je pod kontrolom neke druge komponente. Da odbijete kontrolu, postavite način rada BLUETOOTH/Network Standby na isključeno (stranica 63).

Zvuk je isprekidan tokom reprodukcije.

- ➔ Server je preopterećen. Izidite iz svih pokrenutih aplikacija.

Nije moguće raditi s ovom jedinicom.

- ➔ Ažurirajte softver iPhone/iPod Touch/iPad uređaja na najnoviju verziju.

Vraćanje sistema na fabričke postavke

Ako sistem i dalje ne radi ispravno, vratite sistem na fabričke postavke.

Da biste vratili postavke sistema na zadane fabričke postavke, koristite dugmad na jedinici.

- 1 Isključite kabl za napajanje i uvjerite se da STANDBY indikator [2] ne svijetli, zatim ponovno priključite kabl za napajanje i uključite sistem.
- 2 Pritisnite i držite [7] i [1] na uređaju dok se "ALL RESET" ne pojavi na displeju. Sve postavke koje je konfigurirao korisnik, kao što su postavljanje i memoriranje radio stanica, sat, mjerač vremena i mreža se brišu. Ukoliko problem potraje nakon što ste izvršili sve gore navedene postupke, obratite se najbližem Sony prodavaču.

Poruke

Sljedeća poruka će se možda pojaviti ili treptati tokom korištenja.

CANNOT DOWNLOAD

Sistem nije uspio preuzeti podatke o ažuriranju dok je izvršavao ažuriranje softvera. Uđite u izbornik postavki i ponovo ažurirajte softver.

CANNOT PLAY

Sistem ne može reproducirati audio datoteke budući da format datoteke nije podržan ili je reproduciranje ograničeno.

CAN'T PLAY

Umetnuli ste disk koji nije moguće reproducirati na ovom sistemu, kao što su CD-ROM i DVD disk.

COMPLETE

Ispravno je završena zadana radnja stanice.

DATA ERROR

Pokušali ste reproducirati datoteku koja se ne može reproducirati.

ERROR

Upravljali ste sistemom tokom njegovog pokretanja. Pričekajte dok se pokretanje ne izvrši.

INITIAL

Sistem inicijalizira postavke za mrežu. Tokom ovog postupka nije moguće koristiti pojedinu dugmad na sistemu.

LOCKED

Ležište diska [12] se zaglavilo i ne možete izvaditi disk. Obratite se najbližem prodavaču Sony uređaja.

NO CONNECT

Sistem nije moguće povezati na mrežu.

NO DEVICE

Nijedan USB uređaj nije povezan ili je povezani USB uređaj uklonjen.

NO DISC

U uređaju za reprodukciju nema diska ili ste umetnuli disk koji se ne može reproducirati.

NO MEMORY

Memorijski medij nije umetnut u USB uređaj ili ga sistem ne prepoznaje.

NO STEP

Sve programirane pjesme su izbrisane.

NO SUPPORT

Sistem ne podržava povezani USB uređaj.

NO TRACK

Na USB uređaju ili disku nema datoteka koje je moguće reproducirati.

NOT IN USE

Pritisnuli ste dugme koje ne posjeduje zadanu radnju.

OVER CURRENT

Uklonite USB uređaj iz ulaza i isključite sistem, zatim ponovno uključite sistem.

PUSH STOP

Pritisnuli ste PLAY MODE [27] tokom reproduciranja u CD ili USB funkciji.

READING

Sistem čita informacije s diska ili USB uređaja. Neka dugmad ne rade tokom čitanja.

STEP FULL

Pokušali ste programirati više od 25 numera ili datoteka.

TIME NG

Početno i završno vrijeme mjerača vremena za početak reprodukcije je isto.

UPDATE ERROR

Sistem ne može ažurirati softver. Isključite sistem, a zatim ga ponovo uključite. Sistem će pokušati ažurirati softver. Ako se i dalje prikazuje ista poruka, obratite se najbližem prodavaču proizvoda kompanije Sony.

Mjere predostrožnosti

Diskovi koje sistem MOŽE reproducirati

- CD-DA audio diskovi
- CD-R/CD-RW (audio podaci iz CD-DA numera i MP3 datoteka)

Nemojte koristiti prazan CD-R/CD-RW disk. Tako se disk može oštetiti.

Diskovi koje sistem NE MOŽE reproducirati

- CD-ROM
- CD-R/CD-RW diskovi osim onih snimljenih u muzičkom CD formatu ili MP3 formatu usaglašenom sa ISO9660 Nivo 1/Nivo 2, Joliet
- CD-R/CD-RW snimljeni na formatu s više odjeljaka i bez zatvorenog odjeljka
- CD-R/CD-RW diskovi loše kvalitete snimanja, CD-R/CD-RW diskovi koji imaju ogrebotine ili su prljavi, ili CD-R/CD-RW diskovi snimljeni nekompatibilnim uređajem za snimanje
- Neispravno završen CD-R/CD-RW disk
- Diskovi koji sadrže datoteke koje nisu MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3) datoteke
- Diskovi nestandardnog oblika (npr. oblika srca, četverougona, zvijezde)
- Diskovi na koje je nalijepljena ljepljiva traka, papir ili naljepnica
- Posuđeni ili rabljeni diskovi kod kojih ljepilo prelazi izvan prostora naljepnice
- Diskovi koji imaju naljepnice odštampane pomoću tinte koja je ljepljiva na dodir

Napomene o CD-DA diskovima

- Prije reproduciranja obrišite disk krpicom za čišćenje od sredine prema ivicama.
- Nemojte čistiti diskove rastvorima poput benzina, razrjeđivača, sredstava za čišćenje ili antistatičkih sprejeva za gramofonske ploče koji se mogu kupiti u trgovini.
- Diskove ne izlažite izravnom sunčevom svjetlu ili izvorima topline, primjerice dovodima toplog zraka, ni ne ostavljajte ih u automobilu na izravnom sunčevom svjetlu.

O sigurnosti

- Potpuno isključite kabl za napajanje (mrežni kabl) iz zidne utičnice (mrežnog napajanja) ako neće biti korišten duže vrijeme. Kad iskopčavate sistem iz struje, uvijek uhvatite utikač. Nikada ne povlačite sam kabl.
- Ako u kućište sistema dospije čvrst predmet ili tekućina, isključite sistem iz struje i odnesite ga na provjeru u ovlaštenu servis prije ponovnog korištenja.
- Kabl za napajanje naizmjeničnom strujom smije se mijenjati samo u ovlaštenom servisu.

O postavljanju

- Nemojte postavljati sistem u nagnut položaj ili na mjesta koja su izrazito topla, hladna, prašnjava, prljava, vlažna, nemaju zadovoljavajuću ventilaciju, koja su izložena vibriranju, direktnoj sunčevoj svjetlosti ili jakom svjetlu.
- Budite pažljivi prilikom postavljanja sistema na površine koje su tretirane posebnim sredstvima (kao što su vosak, ulje ili sredstvo za poliranje) jer se na površini sistema mogu pojaviti mrlje ili promjene boje.
- Ako sistem unesete direktno iz hladnog na toplo mjesto, ili ga postavite u jako vlažnu prostoriju, može doći do kondenzacije vlage na sočivima unutar CD plejera i kvara sistema. U toj situaciji izvadite disk i ostavite sistem uključen oko sata vremena dok vlaga ne ispari.

O nakupljanju toplote

- Zagrijavanje uređaja tokom rada je uobičajeno i ne treba biti razlog za brigu.
- Nemojte dodirivati kućište ako je uređaj dugo korišten uz visoku jačinu zvuka jer kućište može postati vruće.
- Ne stavljajte zapreke ispred ventilacionih otvora.

O sistemu zvučnika

Ovaj sistem zvučnika nije magnetski oklopljen pa se slika na obližnjim TV aparatima može magnetski izobličiti. U toj situaciji isključite TV, pričekajte 15 do 30 minuta i ponovno ga uključite.

Čišćenje kućišta

Ovaj sistem čistite mekanom krpom koja je malo nakvašena u rastvoru blagog deterdženta. Nemojte koristite abrazivne sundere, prašak za ribanje ili rastvore poput razrjeđivača, benzina ili alkohola.

BLUETOOTH bežična tehnologija

BLUETOOTH bežična tehnologija je kratkodometna tehnologija koja povezuje digitalne uređaja kao što su računari i digitalni foto aparati. Korištenjem BLUETOOTH bežične tehnologije možete upravljati jedinicama u radijusu od 10 metara.

BLUETOOTH bežična tehnologija se obično koristi između dva uređaja, ali može služiti i za povezivanje jednog uređaja na više njih. Nisu Vam potrebni kablovi za povezivanje kao što je slučaj s USB povezivanjem niti je potrebno postaviti opremu naspramno kao što je slučaj s infracrvenom tehnologijom. Ovu tehnologiju možete koristiti s jednim BLUETOOTH uređajem u torbi ili džepu. BLUETOOTH bežična tehnologija predstavlja globalni standard i podržava ju na hiljade kompanija. Ove kompanije stvaraju proizvode u skladu s globalnim standardom.

Podržane BLUETOOTH verzije i profili

Profil se odnosi na standardni skup kapaciteta za raznovrsne BLUETOOTH kapacitete proizvoda. Pogledajte "Specifikacije" (stranica 82) za više informacija o podržanim BLUETOOTH verzijama i profilima.

Napomene

- Da biste koristili BLUETOOTH uređaj povezan na sistem, uređaj mora podržavati isti profil kao i sistem. Čak i kada BLUETOOTH uređaj posjeduje isti profil kao i sistem, njegove funkcije se mogu razlikovati u zavisnosti od specifikacije uređaja.
- S obzirom na osobine BLUETOOTH bežične tehnologije, reproduciranje sa sistema može biti odloženo u poređenju sa reproduciranjem zvuka na uređaju za prenos podataka.

Efektivna komunikacijska udaljenost

BLUETOOTH uređaji se trebaju koristiti unutar 10 metara (neometane udaljenosti) razmaka.

Efektivni komunikacijski domet može postati kraći pod sljedećim uslovima.

- Kada se osoba, metalni predmet, zid ili druga prepreka nalaze između uređaja povezanih BLUETOOTH vezom
- lokacije gdje je instaliran bežični LAN
- u blizini mikrovalnih pećnica koje su u upotrebi
- Lokacije na kojima se pojavljuju drugi elektromagnetni valovi

Utjecaji drugih uređaja

BLUETOOTH uređaji i bežični LAN (IEEE802.11b/g) koriste isti frekvenzijski opseg (2,4 GHz). Kada svoj BLUETOOTH uređaj u blizini uređaja koji ima mogućnost priključenja na bežičnu LAN mrežu, mogu se pojaviti elektromagnetna međudjelovanja. Ovo može rezultirati nižim stopama prijenosa podataka, bukom ili nemogućnošću povezivanja. Ako se to desi, pokušajte sljedeće:

- Pokušajte povezati ovaj sistem i BLUETOOTH mobilni telefon ili BLUETOOTH uređaj kada se nalazite barem 10 metara od bežične LAN opreme.
- Isključite dotok struje na bežičnoj LAN opremi kada koristite svoj BLUETOOTH uređaj unutar 10 metara.

Utjecaji na druge uređaje

Radio valovi koje odašilje ovaj sistem mogu međudjelovati s radom nekih medicinskih uređaja. S obzirom da međudjelovanje može prouzrokovati nepravilnosti u radu uređaja, uvijek prekinite dotok struje na ovoj jedinici, BLUETOOTH mobilnom telefonu i BLUETOOTH uređaju na sljedećim lokacijama:

- U bolnicama, vozovima i avionima
- U blizini automatskih vrata ili protupožarnih alarma

Napomene

- Ovaj sistem podržava sigurnosne funkcije koje su u skladu sa BLUETOOTH specifikacijom koja osigurava sigurnu vezu tokom komunikacije putem BLUETOOTH tehnologije. Međutim, ova sigurnost može biti nedovoljna u ovisnosti o sadržaju postavki i drugih faktora, stoga uvijek pažljivo komunicirajte koristeći BLUETOOTH tehnologiju.
- Sony ne može biti odgovoran za bilo kakve kvarove ili druge gubitke nastale "curenjem" informacija tokom komunikacije putem BLUETOOTH tehnologije.
- BLUETOOTH komunikacija nije zajamčena sa svim BLUETOOTH uređajima koji imaju isti profil kao ovaj sistem.
- BLUETOOTH uređaji povezani sa ovim sistemom moraju biti u skladu sa BLUETOOTH specifikacijom određenom od strane BLUETOOTH SIG, Inc. i moraju posjedovati certifikat o usklađenosti. Međutim, čak i ako je uređaj u skladu sa BLUETOOTH specifikacijom, mogu se pojaviti slučajevi s karakteristikama ili specifikacijama koje onemogućavaju spajanje BLUETOOTH uređaja ili mogu rezultirati različitim metodama kontrole, različitim displejom ili postupanjem.
- Može se pojaviti buka ili prekid zvuka u zavisnosti od BLUETOOTH uređaja povezanog na ovaj sistem, komunikacijskog okruženja ili okolnih uslova.

Specifikacije

Odjeljak pojačala

Izlazna snaga (nominalna)

25 vata + 25 vata (pri 6 oma, 1 kHz, 1% THD)

RMS izlazna snaga (referentna):

50 vata + 50 vata (po kanalu pri 6 oma, 1 kHz)

Ulazi/Izlazi

AUDIO IN:

Priključak AUDIO IN (vanjski ulaz):
Stereo mini priključak, osjetljivost 700 mV,
impedansa 47 kilooma
Priključak Ω (slušalice):
Stereo mini priključak, 8 oma ili više

USB:

Podržana brzina prijenosa u bitovima:

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps – 192 kbps, VBR
AAC: 48 kbps – 320 kbps

Frekvencije uzorkovanja:

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz

USB priključak:

Tip A, 5 V DC 2,1 A

Odjeljak za CD-DA/MP3 uređaj za reprodukciju

Sistem:

Kompaktni disk i digitalni audio sistem

Svojstva laserske diode:

Trajanje emisije: kontinuirano
Snaga lasera*: Manje od 44,6 μ W

* Ova izlazna snaga izmjerena je na udaljenosti od 200 mm od površine leće na optičkom čitaču s otvorom od 7 mm.

Frekvencijski odgovor:

50 Hz – 20 kHz

Omjer signal – šum:

više od 90 dB

Dinamički opseg:

više od 90 dB

Odjeljak birača kanala

Odjeljak AM birača kanala (samo

CMT-SBT300W):

Opseg biranja:

Za evropske modele:

531 kHz – 1602 kHz (s intervalom biranja od 9 kHz)

Ostali modeli:

530 kHz – 1710 kHz (s intervalom biranja od 10 kHz)

531 kHz – 1710 kHz (s intervalom biranja od 9 kHz)

Antena:

AM okvirna antena

Srednja frekvencija:

400 kHz

Odjeljak FM birača kanala:

FM stereo, FM superheterodinski birač kanala

Opseg biranja:

87,5 MHz – 108,0 MHz (korak 50 kHz)

Antena:

FM žičana antena

DAB/DAB+ tuner (samo CMT-SBT300WB):

FM stereo, DAB/FM superheterodinski birač kanala

Frekvencijski opseg:

Opseg III:

174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F) MHz*

Antena:

DAB/FM žičana antena:

Tabela DAB/DAB+ frekvencija (Opseg III):

Frekvencija	Oznaka
174,928 MHz	5A
176,640 MHz	5B
178,352 MHz	5C
180,064 MHz	5D
181,936 MHz	6A
183,648 MHz	6B
185,360 MHz	6C
187,072 MHz	6D
188,928 MHz	7A
190,640 MHz	7B
192,352 MHz	7C
194,064 MHz	7D
195,936 MHz	8A
197,648 MHz	8B
199,360 MHz	8C
201,072 MHz	8D
202,928 MHz	9A
204,640 MHz	9B
206,352 MHz	9C
208,064 MHz	9D
209,936 MHz	10A
211,648 MHz	10B
213,360 MHz	10C
215,072 MHz	10D
216,928 MHz	11A
218,640 MHz	11B
220,352 MHz	11C
222,064 MHz	11D
223,936 MHz	12A
225,648 MHz	12B
227,360 MHz	12C
229,072 MHz	12D
230,784 MHz	13A
232,496 MHz	13B
234,208 MHz	13C
235,776 MHz	13D
237,488 MHz	13E
239,200 MHz	13F

* Sistem prikazuje frekvencije u dvije decimale.

Odjeljak zvučnika

Sistem zvučnika:

Dvosmjerni sistem zvučnika, Bass Reflex
 Woofer: 120 mm, konusna vrsta
 Niskotonac: 25 mm, meki kupolni

Nominalni otpor:

6 oma

Dimenzije (Š/V/D):

Pribl. 150 mm x 270 mm x 220 mm

Masa:

Približno 2,5 kg (po jedinici)

Odjeljak BLUETOOTH

Komunikacijski sistem:

BLUETOOTH Standard verzija 3.0

Izlaz:

BLUETOOTH standardna klasa napajanja 2

Maksimalna komunikacijska udaljenost:

Vidna udaljenost od oko 10 m^{*1}

Frekvencijski opseg:

2,4 GHz opseg (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Metod modulacije:

FHSS

Kompatibilni BLUETOOTH profili^{*2}:

A2DP (Napredni profil audio distribucije)
 AVRCP (Profil audio i video daljinskog upravljanja)

Podržani metod zaštite sadržaja

SCMS-T metod

Širina opsega prenosa

20 Hz – 20.000 Hz (s uzorkovanjem od 44,1 kHz)

^{*1} Stvarni domet će zavisiti od faktora kao što su prepreke među uređajima, magnetna polja oko mikrovalnih uređaja, statičnog elektriciteta, bežičnih telefona, osjetljivosti prijema, rada antene, operativnog sistema, softverske aplikacije, itd.

^{*2} BLUETOOTH standardizirani profili navode svrhu BLUETOOTH komunikacije između uređaja.

Odjeljak Network (mreža)

LAN priključak:

RJ-45

10BASE-T/100BASE-TX

(Brzina komunikacije može se razlikovati ovisno o komunikacijskom okruženju mreže.

Ovaj sistem ne garantuje brzinu i kvalitet komunikacije standarda 10BASE-T/100BASE-TX.)

Bežični LAN:

Kompatibilni standardi:

IEEE 802.11 b/g (WEP 64 bit, WEP 128 bit)

Frekvencijski opseg 2,4 GHz

(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Dostupni kanali ch1 do ch13

WPA/WPA2-PSK (AES)

WPA/WPA2-PSK (TKIP)

Opće

Zahtjevi za napajanje:

AC 220 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz

Potrošnja energije:

36 vata

Dimenzije (Š/V/D) (uključujući isturene dijelove, baz zvučnika):

Približno 290 mm × 106 mm × 221 mm

Masa (bez zvučnika):

približno 2,5 kg


Priloženi dodaci:

Daljinski upravljač (RM-AMU171) (1),
R6 baterije (veličina AA) (2), kablovi
za zvučnike (2), postolja za zvučnike (8),
FM žičana antena/AM okvirna antena (1)
(samo za CMT-SBT300W), DAB/FM žičana
antena (1) (samo za CMT-SBT300WB), Vodič
za brzo postavljanje (1), upute za rad
(ovaj priručnik) (1)

Dizajn i specifikacije su podložni
promjenama bez prethodne najave.

Potrošnja električne energije u režimu pripravnosti: 0,5 W

Zaštitni znakovi itd.

- Windows, logotip Windows i Windows Media su zaštićeni znakovi ili registrirani zaštićeni znakovi kompanije Microsoft Corporation u SAD-u i drugim zemljama.
- Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima na intelektualnu svojinu korporacije Microsoft Corporation. Upotreba ili distribucija takve tehnologije van ovog proizvoda zabranjena je bez odgovarajuće licence korporacije Microsoft ili ovlaštene podružnice korporacije Microsoft.
- AirPlay, logotip AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano i iPod touch su zaštićeni znakovi kompanije Apple Inc., registrovane u SAD i drugim državama.
-  je oznaka udruženja Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® i Wi-Fi Alliance® su registrovani znakovi udruženja Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ i Wi-Fi Protected Setup™ su oznake udruženja Wi-Fi Alliance.
- DLNA™, logotip DLNA i DLNA CERTIFIED™ su zaštićeni znakovi, servisni znakovi ili certifikacijski znakovi udruženja Digital Living Network Alliance.
- MPEG Layer-3 tehnologija za kodiranje zvuka i patenti koje su licencirale kompanije Fraunhofer IIS i Thomson.
- Sloвна oznaka i logotipi BLUETOOTH® su registrirani zaštitni znakovi u vlasništvu kompanije BLUETOOTH SIG, Inc. i svaka upotreba istih od strane kompanije Sony Corporation regulisana je licencom. Ostali zaštićeni znakovi i zaštićeni nazivi su u vlasništvu njihovih vlasnika.
- N Mark je zaštićeni znak ili registrirani zaštićeni znak kompanije NFC Forum, Inc. u SAD-u i drugim zemljama.
- Android je zaštićeni znak kompanije Google Inc.
- "Xperia" i "Xperia Tablet" su zaštićeni znakovi kompanije Sony Mobile Communications AB.
- Ostali nazivi sistema i proizvoda navedeni u ovom priručniku su zaštićeni znakovi ili registrirani zaštićeni znakovi proizvođača. Oznake ™ i ® nisu posebno naznačene u ovom priručniku.

<http://www.sony.net/>

